

Kulušić dr B.:

ISTRAŽIVANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA SJEČE I IZRADE DRVNIH SORTIMENATA  
U ČISTIM BUKOVIM ŠUMAMA I MJEŠOVITIM ŠUMAMA BUKVE, JELE I SMRĆE U

SRBiH

UNTERSUCHUNG VON ARBEITSVERFAHREN BEI HOLZFAELUNG UND HOLZAUFARBEITUNG IN REINEN BUCHENWAELDERN UND MISCHWAELDERN VON BUCHE,  
TANNE UND FICHTE IN DER S.R. B.u.H.

## S A D R Ž A J

|  | Strana |
|--|--------|
| 1. PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA                              | 101    |
| 2. METODIKA RADA   | 102    |
| 2.1. Prikupljanje podataka                                       | 104    |
| 2.2. Obrada podataka   | 104    |
| 2.21 Kontrola tačnosti snimljenih podataka                       | 105    |
| 2.22 Klasifikacija snimljenih podataka                           | 105    |
| 2.23 Obračun listova snimanja                                    | 107    |
| 2.24 Određivanje zavisnosti utroška vremena od uticajnih faktora | 109    |
| 3. PREGLED SNIMLJENOG MATERIJALA                                 | 110    |
| 4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  | 110    |
| 4.1. Analiza osnovnog radnog vremena                             | 110    |
| 4.2. Analiza dodatnog vremena                                    | 123    |
| 4.3. Struktura radnog vremena                                    | 125    |
| 4.4. Tehničke norme rada   | 125    |
| 4.5. Vremensko iskorišćenje motorne pile                         | 148    |
| 5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA   | 150    |
| ZUSAMMENFASSUNG  | 153    |
| LITERATURA   | 154    |
| PRILOZI  | 155    |

## 1. PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA

U težnji da se poveća produktivnost rada, smanje troškovi proizvodnje i humanizira rad, proizvodnja u oblasti iskorишčavanja šuma pretrpjela je u posljednje vrijeme znatne tehnološko-organizacione promjene koje su direktno uslovljene uvođenjem savremenih mehanizovanih sredstava za rad u tehnološki proces proizvodnje. Mašinski rad, u poređenju s manuelnim, neuporedivo je lakši, produktivniji i jeftiniji, ali pod uslovom da se ugradjeni mašinski kapaciteti iskoriste na odgovarajući način. Nedovoljno iskorишčavanje mašinskih kapaciteta dovodi do naglog povećanja jediničnih troškova i dovodi u pitanje ekonomičnost proizvodnje. Da bi se ugradjeni kapaciteti mašina dovoljno i rentabilno iskoristili, potrebno je obezbijediti kontinuirani rad mašina i bez znatnijih vremenskih gubljata, što, s obzirom na specifičnosti proizvodnje u iskorишčavanju šuma (nehomogenost objekta rada, varijabilnost uslova rada, raštrkanost predmeta rada na relativno velikoj površini i dr.), nije ni lako ni jednostavno postići. Stoga se problem šumske mehanizacije kao najznačajnijeg faktora racionalizacije rada svodi na pitanje načina njene primjene i stepena iskorušenja.

Rješavanju ovog problema na širem planu prilazi se sa dva različita aspekta. Dok, s jedne strane, proizvodnjači šumske mehanizacije i opreme ulazu napore da proizvedu mašine koje će moći zamijeniti manuelni rad, biti što bolje prilagodjene šumskim uslovima rada, dotle, s druge strane, šumarski stručnjaci nastoje da tehnološki proces proizvodnje i organizaciju rada što više prilagode postojećim mehanizovanim sredstvima za rad radi njihovog optimalnog iskorušenja.

Kao rezultat ovih nastojanja na tržištu se danas pojavilo niz mašina najrazličitijih konstrukcija i tipova, koje gledano u cjelini i s tehničkog aspekta, zaista mogu da zamijene ručni rad u šumi. Međutim, i pored dobre tehničke razvijenosti, čiji je progres neosporan, do danas nije konstruisana i proizvedena mašina koja sve ili pojedine šumarske radove može da obavlja u svim uslovima rada u šumi. Ako se rad mašine mjeri ekonomskim mjerilima, onda je njena primjena u odnosu na prirodne uslove rada još više ograničena. Drugi značajni limitirajući faktori ekonomski opravdanog rada mašine su način primjene i uključivanja mašine u tehnološki proces proizvodnje.

Iz navedenih razmatranja proizlazi zaključak da je postizanje postavljenog cilja - povećanje produktivnosti rada, smanjenje troškova proizvodnje i humanizacija rada - u svakom konkretnom slučaju neposredno vezano za rješavanje problema:

- izbora mehanizovanih sredstava za rad u zavisnosti od dатих uslova terena i šumske sastojine, s jedne strane,
- oblikovanja takvog tehnološkog procesa proizvodnje i organizacije rada koji će omogućiti optimalno korišćenje izabranih sredstava za rad u dатим uslovima rada, s druge strane.

Ovdje se, dakle, radi o aktuelnom i stalno prisutnom problemu koji kod nas ni do danas nije dovoljno razjašnjen. Rješavanje ovog problema u našoj praksi zasniva se na stručnim pretpostavkama i stručnom iskustvu, dok naučno fundirani argumenti najčešće nedostaju.

Zbog kompleksnosti problematike, ovaj rad se ograničava na studiju tehnološko-organizacionih formi rada u fazi sječe i izrade drvnih sortimenata u bukovim šumama i mješovitim šumama bukve, jеле i smrče u BiH, koje su uslovljene primjenom savremenih mehanizovanih sredstava za rad u ostalim fazama rada. Cilj naslove studije je da se iznadju i definisu optimalne tehnološko-organizacione forme sječe i izrade drvnih sortimenata u zavisnosti od terenskih i sastojinskih uslova u pomenutim tipovima šume, da se analizira utrošak vremena, da se za svaki definisani tehnološki model izradi tehnička dokumentacija, tj. tehničke norme rada koje neposredno omogućuju njihovo planiranje i pravilnu primjenu u praksi.

## 2. METODIKA RADA

Kao objekt istraživanja u ovom radu izabранo je deset odjela koji u pogledu terenskih i sastojinskih prilika imaju karakteristike tipičnih predstavnika bukovih šuma i mješovitih šuma bukve, jеле i smrče u BiH. Za svaki izabrani odjel izradjen je izvedbeni projekat u kojem je, između ostalog, definisana i tehnologija iskorišćavanja šuma.

Pri iznalaženju tehnološkog rješenja polazilo se od datih terenskih i sastojinskih uslova rada, vrste i intenziteta sječe koja se primjenjuje u određenim situacijama, kao i od sredstava za rad koja su preduzeću - realizatoru projekta stajala na raspolaganju. Tom prilikom razmatrane su one tehnološke varijante koje je u dатој situaciji bilo moguće realizovati. Od razmatranih varijanti akceptirana je samo jedna, ona za koju se kalkulativnim putem moglo utvrditi da pokazuje najmanje jedinične troškove proizvodnje. Ta varijanta je detaljno razradjena, definisana i prezentirana kao dio izvedbenog projekta koji se odnosi na iskorišćavanje šuma u datom odjelu.

Primjena eksperimentalno-komparativne metode istraživanja u našem slučaju nije bila moguća jer se radi o proizvodnom zadatku koji ni s gledišta izvršenja proizvodnog plana privredne organizacije ni s gledišta postojećih sredstava za rad nije dozvoljavao eksperimentisanje s nekoliko različitih tehnologija rada u jednom odjelu.

Imajući u vidu iznesene činjenice da je u svakom izabranom odjelu primijenjena i snimana samo jedna određena tehnologija rada i da se izabrana odjeljenja međusobno razlikuju po terenskim i sastojinskim uslovima, direktna upoređenja snimljenih utrošaka vremena i postignutih učinaka po odjelima nisu moguća, pa zbog toga ni donošenje bilo kakvih zaključaka. U našem slučaju, dakle bilo je neophodno da se u fazi prikupljanja podataka za svako stablo mjeri utrošak vremena, postignuti učinak i veličina relevantnih faktora, a u fazi obrade podataka da se utvrdi utrošak vremena i postignuti učinak po kategorijama uslova rada.

S obzirom na to da prirodni faktori terena i sastojine imaju široku amplitudu variranja u okviru jednog odjela, bilo je moguće da se za svaku primjenjenu tehnologiju odredi utrošak vremena i postignuti učinak u nekoliko različitih kategorija uslova rada. S druge strane, istraživanjima u deset izabranih odjela obuhvaćene su, uglavnom, sve tehnologije rada koje se kod nas danas primjenjuju.

Na opisani način prikupljeni i obradjeni podaci dozvoljavaju dvostruka upoređenja, tj. poređenje istih tehnologija rada u različitim uslovima i upoređenje različitih tehnologija u istim uslovima rada, što omogućuje izvođenje zaključaka o tome koja tehnologija i u kakvim uslovima rada se može smatrati optimalnom.

## 2.1. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Za snimanje sječe i izrade drvnih sortimenata izradjena su i upotrijebljena dva lista snimanja: jedan za snimanje sječe i izrade sortimenata, odnosno za snimanje sječe i obrade stabala, a drugi za snimanje izrade drvnih sortimenata na šumskom stovarištu. Ovi listovi snimanja dati su u prilogu 1. i 2.

Vremena su snimana metodom trenutačnih zapažanja sa intervalom od 0,50 i 0,25 minuta. Ovaj metod, iako nešto manje teorijske tačnosti u odnosu na ostale metode, izabran je prvenstveno zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti. Naime, metodom trenutačnih zapažanja jedan snimač može bez problema da prati istovremeno tri i više radnika, što nije slučaj kod primjene drugih metoda. Osim toga, ovaj metod ne zahtijeva uočavanje i registrovanje početka i završetka pojedinih radnih operacija, pa je zato njegova primjena lakša i jednostavnija od ostalih.

Učinak izrade je mjerен na uobičajeni način. Tehničkim obim sortimentima je mjerena dužina i srednji prečnik, na osnovu kojih je, po Huber-ovom obrascu, izračunata zapremina u  $m^3$ . Kod prostornog sortimenta mjerena je dužina i visina složaja, te na osnovu ovih elemenata i odgovarajućeg koeficijenta pretvorbe izračunata zapremina u prm.

Pored vremena i učinaka mjerene su i evidentirane veličine relevantnih faktora koji su navedeni u listovima snimanja (prilog 1. i 2.). Stepen ljudskog učinka, odnosno koeficijentza zalaganja pri radu nije posebno mjerjen. Uticaj ovoga faktora pokušao se neutralisati izborom i snimanjem rada radnika koji u pogledu postizanja učinka predstavljaju prosječne radnike.

## 2.2. OBRADA PODATAKA

Obrada snimljenog materijala sastojala se iz: kontrole listova snimanja, razvrstavanja snimljenih podataka prema vrsti tehnološkog procesa i uslovima rada, obračuna listova snimanja po formiranim skupovima i određivanja korelacionih zavisnosti između utroška vremena i uticajnih faktora.

## 2.21. Kontrola tačnosti snimljenih podataka

Kontrola tačnosti snimljenih podataka je preduslov za dobivanje tačnih rezultata. Kontrola ima za cilj da isključi iz obrade listove snimanja koji su opterećeni raznim greškama nastalim pri snimanju. Kontrola je provedena poredjenjem hronološkog vremena rada sa sumom parcijalnih vremena. Tačnost snimanja, koja se u ovom slučaju tražila i koja se inače traži kod snimanja tehničkih normi rada kretala se u granicama do  $\pm 3\%$ . Svi listovi snimanja koji su pokazivali veću grešku isključeni su iz obrade.

## 2.22. Klasifikacija snimljenih podataka

Svi snimljeni i kontrolisani podaci sječe i izrade drvnih sortimenata razvrstani su u skupove (kolektive) prema sljedećim kriterijima:

- organizacija tehnološkog procesa proizvodnje,
- vrsta drveta i sezona sječe,
- veličina sjekaočke skupine,
- nagib terena,
- granatost stabla.

Navedeni kriteriji predstavljaju, u stvari, značajnije faktore koji imaju znatnijeg uticaja na utrošak radnog vremena i radni učinak sječe i izrade sortimenata.

U vezi sa organizacijom tehnološkog procesa proizvodnje snimljeni materijal je razvrstan u pet skupova:

- Sječa stabala i definitivna izrada drvnih sortimenata u sječini kod panja;
- Sječa stabala i izrada drvnih sortimenata u sječini kod panja bez koranja deblovine četinara prečnika od 20 do 60 cm;
- Sječa stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta u dugom obliku stanju u sječini kod panja;
- Sječa i obrada stabala u sječini kod panja bez i s prevezivanjem debla na transportne dužine;
- Izrada drvnih sortimenata na šumskom stovarištu pored kamionskog puta.

S obzirom da su ovim istraživanjima obuhvaćene čiste bukovve šume i mješovite šume bukve, jela i smrče, navedeni skupovi su dalje rastavljeni na skupove po vrsti drveta: jedni se odnose na bukovinu, a drugi na čamovinu (jela i smrča zajedno). Ovi skupovi se dalje dijele na skupove zimske i skupove ljetne sječe.

Na radu u sjeći i izradi drvnih sortimenata primijenjen je grupni sistem rada s različitim veličinama sjekačkih skupina. Snimane su i posebno tretirane, kao zasebni skupovi, sjekačke skupine veličine:

- jedan motorista + jedan pomoći radnik = 2 radnika,
- jedan motorista + dva pomoćna radnika = 3 radnika,
- jedan motorista + tri pomoćna radnika = 4 radnika.

Prema nagibu terena, naprijed izdvojeni skupovi se dalje dijele u tri zasebne kategorije:

- mali nagib terena (u granicama od 0 do 20%),
- srednji nagib terena (u granicama od 20 do 40%),
- veliki nagib terena (nagib veći od 40%).

U odnosu na granatost stabla izdvojene su, takođe, tri kategorije:

- mala granatost stabala (visina krune iznosi maksimalno 1/3 visine stabla),
- srednja granatost stabala (visina krune iznosi od 1/3 do 1/2 visine stabla),
- velika granatost stabala (visina krune je veća od 1/2 visine stabla).

Tip motorne pile kao uticajni faktor nije uzet u obzir jer se radilo o savremenim tipovima motornih pila koje u pogledu postizanja učinka pokazuju male međusobne razlike, a koje se pri razmatranju ukupnog utroška vremena sječe i izrade (rad s motornom pilom i ručni rad) praktično mogu zanemariti.

Isto tako, vrsta<sup>1</sup> intenzitet sječe, koji inače mogu da imaju znatnog uticaja na vrijeme i učinak sječe i na izradu sortimenata, nisu uzeta u razmatranje. Ovo zbog toga što se u okviru ovih istraživanja radilo isključivo o intenzivnoj sjeći - grupimično prebomi sistem sjeća i čiste sjeće na manjim površinama, tako da uticaj ovih faktora nije mogao doći do izražaja.

## 2.23. Obračun listova snimanja

Za svaki formirani skup, prema kriterijima u prethodnom poglavljiju, izvršen je zaseban obračun listova snimanja. Obračunate vrijednosti svakog skupa unošene su, redoslijedom prema prsnom prečniku, u zasebnu tabelu obrade koja nosi označke određenog skupa. Formular tabele obrade dat je u prilogu 3.

Obračun listova snimanja sastoji se iz izračunavanja zapremina pojedinih stabala, zapremina izradjenih sortimenata i snimljenih vremena po radnim operacijama.

Zapremine stabala su očitavane iz zapreminskih tablica na osnovu mjerenih prsnih prečnika i visina stabala, a zapremine sortimenata, po Huberovom obrascu, na osnovu mjerenih srednjih prečnika i dužina sortimenata.

Prema načinu obračuna snimljenih vremena razlikuju se četiri grupe vremena:

- vremena radnih operacija koje se odnose na sjeću i obradu stabala, odnosno na sve sortimente koji se izrađuju iz određenog stabla,
- vremena radnih operacija koje se odnose isključivo na izradu tehničke oblovine,
- vremena radnih operacija koje se odnose isključivo na izradu prostornog sortimenta,
- dodatno vrijeme koje se sastoji iz pripremno-završnog vremena i opravdanih prekida u radu.

Vremena prve grupe izražavaju se u minutama po stablu i u minutama po  $m^3$  neto zapremine stabla. Prvo vrijeme se dobije tako da se broj registrovanih zapažanja pomnoži intervalom zapažanja, a drugo tako da se vrijeme u min/st. podijeli s neto zapreminom stabla. Ova vremena se računaju za svako pojedino stablo zasebno. Izuzetak čini vrijeme prelaza od stabla do stabla i vrijeme oslobođanja ustanove.

Vrijeme prelaza ne zavisi od taksacionih elemenata stabla, već prvenstveno od intenziteta sječe, tj. od razmaka doznačenih stabala. Zato se ovo vrijeme računa kao prosječno vrijeme u min/st. za određeni skup (odnosno određenu sjećinu) po formuli:

$$T_{pr.} = \frac{\sum T_{pr.}}{\sum St.} \quad [\text{min/st.}]$$

$$T_{prx} = \frac{T_{pr.}}{V_{nx}} \quad [\text{min/m}^3]$$

$T_{pr.}$  = prosječno vrijeme prelaza u min/st.

$\sum T_{pr.}$  = sumarno vrijeme prelaza jednog skupa u min.

$\sum St.$  = broj stabala određenog skupa,

$T_{prx}$  = vrijeme prelaza u  $\text{min/m}^3$  za određeno stablo u datom skupu,

$V_{nx}$  = neto zapremina određenog stabla u datom skupu u  $\text{m}^3$ .

Vrijeme oslobađanja ustave nije radna operacija koja se redovno ponavlja u radnom ciklusu, već se javlja kao slučajnost uslovljena čitavim nizom faktora. U određenim uslovima rada vrijeme oslobađanja ustave pokazuje, ipak, najveću zavisnost od zapremine ustavljenog stabla. Zato se ovo vrijeme odnosi na cijelu sjećinu (skup), a obračunava se po svakom stablu skupa proporcionalno njegovoј zapremini.

$$T_{ou} = \frac{\sum T_{ou}}{\sum V_n} \quad [\text{min/m}^3]$$

$$T_{oux} = T_{ou} \cdot V_{nx} \quad [\text{min/st.}]$$

$T_{ou}$  = prosječno vrijeme oslobađanja ustave, u  $\text{min/m}^3$ ,

$\sum T_{ou}$  = primarno vrijeme oslobađanja ustave u min. određenog skupa,

$\sum V_n$  = neto zapremina stabala cijelog skupa, u  $\text{m}^3$ ,

$T_{oux}$  = vrijeme oslobađanja ustave, u min/st.

$V_{nx}$  = neto zapremina određenog stabla u skupu, u  $\text{m}^3$ .

Vremena druge i treće grupe obračunavaju se zasebno za svakou stablo, i to samo u  $\text{min}/\text{m}^3$ , pri čemu se uzima zapremina one grupe sortimenata kojoj dato vrijeme pripada.

Dodatno vrijeme (DV) se izražava u postocima od osnovnog radnog vremena (ORV) koje čine prve tri pomenute grupe vremena, i to ne po stablu već sumarno za cijeli skup po formuli:

$$DV = \frac{\sum DV}{\sum ORV} \cdot 100 \quad [\% \text{ od ORV}]$$

$\sum DV$  = suma dodatnog vremena u min. za cijeli skup,

$\sum ORV$  = suma osnovnog radnog vremena u min. za cijeli skup.

Razlog za ovakav način obračuna DV je u tome što ono ne pokazuje signifikantnu zavisnost ni od jednog uticajnog faktora. Ovo vrijeme se pokazuje kao rezultat kombinacije svih uticajnih faktora u danoj situaciji. Iz brojnih metodoloških istraživanja sječe i izrade sortimenata se DV kreće u intervalu od 15 do 30% ORV.

#### 2.24. Određivanje zavisnosti utroška vremena od uticajnih faktora

Za određivanje zavisnosti utroška vremena od uticajnih faktora primjenjuju se dvije poznate metode: metod tzv. normalnih vremena i metod kategorizacije uticajnih faktora.

U ovom radu primijenjen je metod kategorizacije uticajnih faktora, pri čemu je prsnog prečnika stabla uzet kao pokazatelj utroška vremena, odnosno pokazatelj radnog učinka. Zavisnost utroška vremena i postignutih učinaka od prsnog prečnika stabla utvrđena je metodom grafičkog izravnavanja.

Grafičko izravnavanje snimljenog utroška vremena u zavisnosti od prsnog prečnika izvršeno je parcijalno po radnim operacijama. U tu svrhu izdvojene su sljedeće radne operacije kao parcijalni dijelovi izdvojenih skupova:

- sječa stabala,
- kresanje grana,
- koranje čamovine,
- razmjeravanje i prerezivanje debla na transportne dužine,
- izrada tehničke oblovine,
- izrada prostornog drveta.

Istoimeni parcijalni dijelovi dvaju ili više različitih skupova, koji nisu zavisni od kriterija izdvajanja ovih skupina, integrisani su i tretirani kao cjelina. Na primjer, vrijeme sječe stabla je nezavisno od granatosti stabla, pa je stoga dozvoljeno objedinjavanje podataka vremena sječe stabala koja su na osnovu kriterija granatosti stabla (mala, srednja, velika granatost) podijeljena u tri zasebna skupa, itd. Ovakvom kombinacijom istoimenih parcijalnih dijelova različitih skupova dobija se veća pouzdanost rezultata zbog većeg broja podataka. Sabiranjem izravnatih vremena pojedinih radnih operacija određenog radnog ciklusa u zavisnosti od prsnog prečnika dobije se ukupan utrošak vremena na osnovu kojeg se dalje izračunavaju norme rada.

### 3. PREGLED SNIMLJENOG MATERIJALA

U okviru ovih istraživanja, kao što je pomenuto u metodici rada, snimljeno je pet različitih tehnologija sječe i izrade drvnih sortimenata u različitim uslovima. Prikaz snimljenog materijala, razvrstanog po vrsti drveća i uslovima rada, dat je u tabeli 1. Kao što proizlazi iz tabele, snimljen je rad na sjeći i izradi  $619,27 \text{ m}^3$  čamovine i  $506,04 \text{ m}^3$  bukovine, što zajedno iznosi  $1.125,31 \text{ m}^3$ .

### 4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

#### 4.1. Analiza osnovnog radnog vremena

Analiza osnovnog radnog vremena provedena je na osnovu izradjenih grafičkih prikaza utroška vremena u zavisnosti od prsnog prečnika stabla ( $d_{1,3}$ ) po fazama rada i skupovima izdvojenim prema kriterijima navedenim u metodici rada. Zbog obimnosti materije, u ovom poglavlju se prilaže, ilustracije radi, samo po jedan grafički prikaz za svaku tretiranu fazu sječe i izrade sortimenata, dok se analiza odnosi na sve tretirane slučajeve.


SNIMLJENI MATERIJAL RAZVRSTAN PO VRSTI DRVETA  
I OSTALIM USLOVIMA RADA

Tabela 1.

| Vrsta<br>drveta  | Sezona<br>sjeće | Tip mot.<br>pile | Organ.<br>rada | Nagib<br>terena<br>(u %) | Granatost<br>stabala | Snimljeno<br>stabala | $m^3$    |
|--|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>a) Sjeća stabala i izrada sortimenata u sjećini kod panja</b> |                 |                  |                |                          |                      |                      |          |
| Jela<br>i<br>smrča   | zimska          | Mc.<br>Culloch   | 1+1            | 0-20                     | mala                 | 33                   | 8,84     |
|  |                 |                  |                |                          | srednja              | 50                   | 31,76    |
|  | ljetna          | Mc.<br>Culloch   | 1+1            | 0-20                     | velika               | 20                   | 22,15    |
|  |                 |                  |                |                          |                      | 37                   | 35,20    |
| bukva  | zimska          | Mc.<br>Culloch   | 1+2            | 0-20                     | srednja              | 40                   | 129,51   |
|  |                 |                  |                |                          |                      | 37                   | 81,206   |
|  | ljetna          | Mc.<br>Culloch   | 1+3            | 0-40                     | mala                 | 6                    | 3,11     |
|  |                 |                  |                |                          | srednja              | 22                   | 77,89    |
| Ukupno   | zimska          | Mc.<br>Culloch   | 1+1            | 0-20                     | velika               | 49                   | 229,60   |
|  |                 |                  |                |                          | mala                 | 22                   | 9,46     |
|  | ljetna          | Mc.<br>Culloch   | 1+1            | 0-20                     | srednja              | 21                   | 8,67     |
|  |                 |                  |                |                          | velika               | 25                   | 19,07    |
|  | ljetna          | Mc.<br>Culloch   | 1+1            | 0-20                     | mala                 | 18                   | 25,69    |
|  |                 |                  |                |                          | srednja              | 40                   | 90,59    |
|  |                 |                  |                | 20-40                    | velika               | 31                   | 81,94    |
|  |                 |                  |                |                          | mala                 | 36                   | 18,38    |
|  |                 |                  |                | 20-40                    | srednja              | 37                   | 47,45    |
|  |                 |                  |                |                          | velika               | 23                   | 59,89    |
|  | bukve           |                  |                |                          |                      | 294                  | 619,27   |
|  |                 |                  |                |                          |                      | 253                  | 361,14   |
| <b>b) Izrada sortimenata na stovarištu</b>                       |                 |                  |                |                          |                      |                      |          |
| Bukva  | zimska          | Husqarna         | 2+1            | 0-5                      | -                    | -                    | 144,90   |
|  |                 |                  |                |                          | Sa                   |                      | 1.125,31 |

## Sjeća stabala

Prvo što se može konstatovati na osnovu izradjenih grafičkih prikaza jeste da vrijeme sjeće u min/st. pokazuje čvrstu pravolinijsku koulacionu zavisnost sa  $d_{1,3}$ . Ovo vrijeme rasne s povećanjem  $d_{1,3}$ . Suprotno od toga, vrijeme sjeće u  $\text{min/m}^3$  opada s povećanjem  $d_{1,3}$  u vidu krive linije koja, posmatrano u pravcu rasta prečnika, naglo opada do prečnika od 30 cm, a zatim pokazuje blag, skoro pravolinijski pad do najvećih prečnika (grafikon 1).



Uporedjenjem grafičkih prikaza tretiranih skupova postaje evidentan uticaj faktora koji su poslužili kao kriteriji izdvajanja skupova.

I u zimskoj i u ljetnoj sjeći utrošak vremena pri sjeći bukovih stabala je nešto veći od utroška vremena pri sjeći jеле i smrče, što je i razumljivo kad se ima u vidu da je bukovo drvo tvrdje i teže za rezanje.

Uticaj sezone sječe na utrošak vremena pri sjeći stabala je naročito evidentan. Zbog težih vremenskih uslova rada u zimskoj sezoni i teže obrade drveta, zbog povećane tvrdoće kao posljedice manje vlažnosti drveta i niskih temperatura koje izazivaju smrzavanje drveta, vrijeme zimske sječe stabala je znatno veće nego u ljetnoj sjeći. Ova razlika je posebno uočljiva kod bukovine, čije se drvo pri niskim temperaturama lako zamrzava.

Uticaj nagiba terena na utrošak vremena sječe stabala je, takođe, uočljiv. Zbog otežanog rada na strmim terenima, veći nagib uzrokuje veći utrošak vremena.

U odnosu na uticaj veličine sjekačke skupine na utrošak vremena sječe stabala interesantno je konstatovati da je vrijeme sječe tanjih stabala u  $\text{min/m}^3$  veće kod većih sjekačkih skupina, dok je pri sjeći debljih stabala situacija upravo obratna. Ovo se može objasniti time što je pri sjeći tankih stabala dovoljan jedan radnik s motornom pilom, dok je pri sjeći debljih stabala potrebna i pomoć drugih radnika u skupini. Ukoliko debelo stablo siječe samo motorista, on izgubi više vremena nego kad bi isti posao obavio uz pomoć pomoćnog radnika. Ovo u cijelosti potvrđuje mišljenje da je u našim uslovima rada (relativno veći prečnici stabala zrelih za sjeću) opravдан rad višečlanih sjekačkih skupina.



#### Kresanje grana

Grafički prikaz utroška vremena pri kresanju grana u zavisnosti od  $d_{1,3}$  pokazuje približno istu vrstu koulacione zavisnosti kao i vremena sječe stabala (grafikon 2).

Uporedjenjem izradjenih grafikona proizlazi da je uticaj vrste drveta, sezone sječe, veličine sjekačke skupine i nagiba terena evidentan i u ovoj fazi rada i da se manifestuje više-manje na isti način kao i kod sječe stabala.


Za razliku od sječe stabala, vrijeme kresanja grana je još dodatno zavisno od stepena granatosti stabla, čiji je uticaj u svim tretiranim slučajevima izrazito evidentan. Iz razumljivih razloga, vrijeme kresanja stabla većeg stepena granatosti je veće i obratno.

Graf. br. 2: Kresanje grana bukovine u ljetnoj  
sjeci, org+ rada 1+1, nagib terena  
0-20 %.



## Koranje jele i smrče

Utrošci vremena na koranju drveta jele i smrče u zavisnosti od  $d_{1,3}$  pokazuju, takođe, približno istu vrstu koulacione zavisnosti kao i vrijeme sječe stabala i kresanja grana (grafikon 3).



Uporedjenjem grafikona za tretirane slučajeve uočava se naročito izrazit uticaj sezone koranja na utrošak vremena pri koranju drveta. Vrijeme zimskog koranja u min/m<sup>3</sup> u području prsnih prečnika zrelih stabala je u prosjeku za 50-100% veće nego vrijeme ljetnog koranja pod istim ostalim uslovima rada. Uzroci za ove razlike su otpori guljenja kore koji u zimskoj sezoni postižu svoje maksimalne, a u ljetnoj sezoni minimalne vrijednosti. Od presudnog je značaja za utrošak vremena pri koranju drveta u zimskoj sezoni da li je drvo smrznuto. Vrijeme ručnog koranja smrznutog drveta je za preko 100% veće od vremena ljetnog koranja (Vypel, 1969.). Iz ovih i drugih sličnih istraživanja može se zaključiti da ručno koranje četinara u zimskoj sezoni, a posebno kad se radi o smrznutom drvetu, treba izbjegavati jer ono nema svoje ekonomsko opravdanje.

Stepen granatosti stabla utiče, takođe, na vrijeme koranja drveta, jer, iako okresane, grane otežavaju ručno koranje drveta. U našem slučaju taj uticaj je evidentan, iako nema nekog posebnog praktičnog značaja.

Pošto je ručno koranje drveta radna operacija s najvećim učešćem vremena u procesu sječe i izrade drvnih sortimenata, u posljednje vrijeme se i kod nas pokušava da se ta operacija mehanizuje. Jedno od rješenja u ovom pravcu, obuhvaćeno ovim istraživanjima, jeste koranje pilanskih trupaca na pilani pomoći stacionirane Cambio mašine za koranje drveta prečnika od 20 do 60 cm. Ovakvo rješenje uslovjava samo djelimično ručno koranje u sječini kod panja, tj. koranje debla iznad prečnika od 60 cm i ispod 20 cm.


Utrošak vremena za ovakav način koranja prikazan je na grafikonu 4. Na krivulji koja predstavlja vrijeme koranja u min/st. u zavisnosti od  $d_{1,3}$  uočavaju se tri područja s različitim tendencijama rasta vremena. Do prsnog prečnika stabla, od približno 25 cm, vrijeme koranja je linearno proporcionalno sa  $d_{1,3}$ . Dakle, isto je kao kod ručnog koranja cijelih debala jer se, u stvari, u ovom području prečnika koraju cijela stabla. U području prečnika približno 25 do 55 cm vrijeme koranja je nešto manje nego kod prečnika 25 cm. Ovo zbog toga što se kod stabala ovih prečnika kora, u stvari, samo ovršak stabla do maksimalnog prečnika od 20 cm. Ovo vrijeme koranja odgovara približno vremenu koranja cijelog stabla prsnog prečnika od 18 cm. U području prsnog prečnika od 55 cm na više vrijeme koranja pokazuje intenzivan linearan rast s povećanjem  $d_{1,3}$ , jer se s povećanjem  $d_{1,3}$  povećava dio debla deblji od 60 cm koji se kora.


Adekvatno opisanoj zakonitosti, vrijeme koranja u  $\text{min}/\text{m}^3$ , posmatrano u pravcu rasta  $d_{1,3}$ , naglo opada do  $d_{1,3}$  od približno 35 cm, zatim je do približno  $d_{1,3}$  od 55 cm konstantno, a dalje, povećanjem  $d_{1,3}$  počinje da raste.

Uporedjenjem djelimičnog ručnog koranja drveta u sječini kod panja s potpunim koranjem drveta pod inače istim ostalim uslovima rada proizlazi da vrijeme djelimičnog koranja u  $\text{min}/\text{m}^3$  kod prsnih prečnika zrelih stabala ( $d_{1,3}$  od 60 do 80 cm) iznosi 35 do 40% od vremena potpunog koranja. Drugim riječima, to znači da se mašinskim koranjem pilanskih trupaca na pilani smanjuje vrijeme ručnog koranja u šumi za okruglo 60%, što, pored racionalnijeg rada, doprinosi i znatnom smanjenju potrebnog broja radnika za rad u šumi.

Graf. br. 4:

Djelomično koranje jele i smrče na potezu prečniku do 20 cm  
i od 60 cm navše u zimskoj sjeći, nagib terena 0-20 %,  
granatost stabala srednja






Uticaj brojnosti sjekačke skupine, koji je posmatran pri djelomičnom ručnom koranju drveta u sječini, na vrijeme koranja nije izrazito jasan, iako se uočava tendencija povećanja vremena koranja s povećanjem broja članova sjekačke skupine. Ova nejasnoća se može pripisati relativno malom broju podataka.

#### Razmjeravanje i prerezivanje debla na transportne dužine

Vrijeme razmjeravanja i prerezivanja debla na transportne dužine u min/st. zavisi, pored ostalih faktora, najviše od prečnika i broja prereza na jednom stablu. Kao pokazatelj utroška vremena uzet je broj prereza po jednom stablu, jer se on, za razliku od prečnika prereza, može lako i tačno unaprijed odrediti za svaki slučaj za koji želimo da na osnovu dobijenih rezultata procijenimo potrebno vrijeme za ovu radnu operaciju radi planiranja rada. Osim toga, brojem prereza obuhvaćen je indirektno i uticaj prečnika prereza, jer u određenim uslovima rada broj prereza zavisi od prsnog prečnika stabla, veći prečnici - veći broj prereza, i obratno.

Graf br. 5: Vrijeme razmjeravanja i prerezivanja debla na transportne dužine u zavisnosti od broja prereza, vrste drveta, sezone sječe i nagiba terena




Iz grafikona 5. uočava se jasna zavisnost vremena razmjeravanja i prezivanja debla na transportne dužine od broja prereza. Ova zavisnost kod bukovine pokazuje krivolinijsku tendencu, a kod četinara izrazito pravolinijsku s rastom u pravcu povećanja broja prereza. Krivolinijska zavisnost se može objasniti time što se bukova debla, zbog većeg broja grešaka, prezivaju na relativno kraće komade, nego kod čamovine. Posljedica ovoga je da bukova stabla pokazuju veću površinu prezivanja nego čamova kod istih prsnih prečnika i istog broja prereza, pa otuda i progresivniji rast vremena prezivanja kod većeg broja prereza. Da je, u ovom konkretnom slučaju, vrijeme razmjeravanja i prezivanja kod većeg broja prereza veće kod čamovine nego kod bukovine, odgovorna je debljinska struktura snimanih debala. Naime, srednje snimano stablo jele i smrče imalo je veći prjni prečnik od bukovog srednjeg stabla. Upravo zbog ovoga ne može se odrediti ni uticaj vrste na vrijeme razmjeravanja i prezivanja. Za određivanje ovog uticaja bilo bi potrebno obezbijediti takvu strukturu uzorka koji bi kod istog broja prereza imao i istu površinu prezivanja, što praktično nije moguće izvesti. No, ova greška strukture uzorka, s tim u vezi i greška određivanja utroška vremena, nema nekog posebnog praktičnog značaja.

Od ostalih uticaja kod ove radne operacije registrovan je uticaj sezone sječe i nagiba terena. Zimska sjeća i veći nagib terena uzrokuju iz razumljivih razloga i veći utrošak vremena u odnosu na ljetnu sjeću i manji nagib terena.

#### Izrada tehničke oblovine u sjećini kod panja

Vrijeme izrade tehničke oblovine, pod čime podrazumijevamo vrijeme krojenja, trupljenja i dorade (obrade) tehničkih oblih sortimenata, pokazuje najčvršću korelionu vezu s prsnim prečnikom stabla. Zato je  $d_{1,3}$  uzet kao pokazatelj utroška vremena, dok su vrsta drveta i sezona sjeće poslužili kao kriteriji izdvajanja skupova. Ostali faktori, kao što su nagib terena, granatost stabla i organizacija rada, najvjerovaljnije da imaju izvjesnog uticaja na utrošak vremena izrade. No, u našem slučaju njihov uticaj nije evidentan, vjerovatno zbog relativno malog broja podataka.

Vrijeme izrade tehničke oblovine, kao što pokazuje grafikon 6, opada s povećanjem  $d_{1,3}$  u vidu krive linije. Do  $d_{1,3} = 35$  do 40 cm, ovaj pad je izrazit, a zatim do najvećih prečnika blag i skoro pravolinijski.




Uticaj sezone sjeće na vrijeme izrade je izrazit i kod bukovine i kod čamovine, naročito u području manjih prsnih prečnika.

Što se tiče uticaja vrste drveta na vrijeme izrade, važi isto ono što je rečeno za razmjeravanje i prerezivanje debla na transportne dužine.

#### Izrađa tehničke oblovine na stovarištu

Izrađa tehničke oblovine na stovarištu obuhvata radne operacije krojenja, trupljenja, dorade (obrade), razvlačanja i sortiranja izradjenih sortimenata.

Našim snimanjima obuhvaćena je samo izrađa bukovine na jednom stovarištu u zimskoj sezoni. Grafičkim izravnanjem ovog vremena, u zavisnosti od dužine komada deblovine, zapremine komada deblovine i broja izradjenih sortimenata iz jednog komada deblovine proizlazi da vrijeme izrade tehničke oblovine pokazuje najizrazitiju zavisnost od srednjih prečnika deblovine (grafikon 7).



Svi pomenuti odnosi vremena i elemenata predmeta rada izražavaju manje ili više izrazitu krivoliniju zavisnost koja pokazuje logičnu tendencu pada, odnosno rasta. Naime, vrijeme izrade tehničke oblovine u  $\text{min}/\text{m}^3$  opada s povećanjem dužine, srednjeg prečnika i zapremine komada deblovine, dok raste s povećanjem broja sortimenata koji se izrađuju iz jednog komada deblovine.

#### Izrada prostornog drveta u sječini kod panja

Vrijeme izrade prostornog drveta jele i smrče u sječini kod panja ne pokazuje evidentnu (signifikantnu) zavisnost od prsnog prečnika stabla. Razlog za to je u tome što kvalitet drveta određuje iz kojeg će se dijela debla izradjivati prostorno drvo, tako da se i kod manjih prsnih prečnika mogu izradjivati deblji dijelovi debla u prostorno drvo i obratno.

Snimljeni podaci, koji se odnose na zimsku sjeću, mali nagib terena i srednju granatost stabala, podijeljeni su prema veličini sjekачke skupine na grupe koje se odnose na veličinu skupine 1+1, 1+2 i 1+3. Za svaku grupu izračunat je prosjek utroška vremena po jednom  $m^3$ , odnosno jednom pr. metru. Interesantno je konstatovati, da je utrošak vremena kod skupine 1+1 najmanji i da iznosi  $47,4 \text{ min/m}^3$ , a da utrošak vremena kod grupe 1+3 i istih ostalih uslova rada iznosi  $81,4 \text{ min. po m}^3$ , što čini 172% vremena skupine 1+1. Utrošak vremena skupine 1+2 nalazi se približno u sredini ove dvije vrijednosti.

#### 4.2. ANALIZA DODATNOG VREMENA

Pod dodatnim vremenom se podrazumijevaju neproizvodna vremena koja su uslovljena samim tehnološkim procesom rada i koja se zbog toga priznaju i treštiraju kao dio radnog vremena. U okviru sjeće i izrade drvnih sortimenata dodatno vrijeme čine pripremno-završno vrijeme i opravdani prekidi rada uslovljeni organizacijom rada, fiziološkim potrebama, tehničkim smetnjama i neophodnim predasima radnika u toku rada.

U tabeli 2. dat je prikaz dodatnog vremena razvrstanog prema važnijim uticajnim faktorima (vrsti drveta, sezoni sjeće, organizaciji rada i nagibu terena). Zakonitosti koje se mogu uočiti u datom prikazu su malo izražene. Pripremno-završno vrijeme je nešto veće u zimskoj nego u ljetnoj sezoni rada, što se razumije samo po sebi. Prekidi uslovljeni organizacijom rada pokazuju određenu zavisnost od veličine sjekачke skupine (kod manjih skupina ovi prekidi su manji, i obratno). Ostale zavisnosti, koje se mogu prepostaviti, nisu evidentne. Vrijednosti u tabeli stavljene u zagrade nisu ni približno realne. Predpostavlja se da su one nastale kao posljedica pogrešne ocjene snimača. Ako se vrijednosti u zagradama isključe iz posmatranja, onda se DV u sumarnom iznosu kreće u granicama koje razni autori navode u svojim radovima (Nikolić, S. - 1965. i drugi). Na osnovu podataka dobijenih ovim istraživanjima i podataka iz literature, koja se odnose na slična istraživanja, izvršena je kouktura dodatnog vremena (vidi tabelu 2). Korigirana vremena poslužila su, dakle, za izračunavanje tehničkih normi rada.

DODATNO VRIJEME (DV) U POSTOCIMA OD OSNOVNOG RADNOG  
VREMENA (ORV) RAZVRSTANO PREMA VAŽNIJIM UTICAJNIM  
FAKTORIMA

Tabela 2.

| Vrsta<br>drveta  | Sezona<br>sjeće | Uticajni faktori |                      |                              | DV u % od ORV                |           |                            |        |
|--|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|--------|
|  |                 | Organ.<br>rada   | Nagib<br>terena<br>% | Pripr.<br>završno<br>vrijeme | Prekid<br>iz org.<br>razloga | snimljeno | Fiziološ-<br>ke<br>potrebe | Korig. |
| a) Sjeća stabala i izrada sortimenata u sjećni kod panja |                 |                  |                      |                              |                              |           |                            |        |
| Jela<br>i<br>smrča                                       | 1+1             |                  | 7,4                  | 3,2                          | 2,6                          | 1,0       | 9,8                        | 24,0   |
|  | 1+2             | 0-20             | 2,4                  | 8,5                          | 5,6                          | 0,8       | 7,6                        | 24,9   |
|  | 1+3             |                  | 7,5                  | 12,6                         | 8,5                          | 1,1       | 8,1                        | 37,8   |
| Ljetna<br>zimska   | 1+1             | 0-40             | 5,8                  | 3,6                          | 4,1                          | 0,5       | 8,1                        | 22,1   |
|  | 1+1             | 0-20             | (19,3)               | 5,7                          | 2,1                          | 0,8       | (18,2)                     | (46,1) |
|  | 1+1             | 0-20             | 13,7                 | (26,2)                       | 6,0                          | 0,9       | (20,3)                     | (67,1) |
| Bukva<br>ljetna  |                 | 20-40            | 5,4                  | 9,7                          | (26,7)                       | 0,7       | (22,8)                     | (65,3) |
|  |                 |                  |                      |                              |                              |           |                            | 23     |
| b) Izrada sortimenata na stovarištu                      |                 |                  |                      |                              |                              |           |                            |        |
| Bukva  | zimska          | 2+1              | 0-5                  | 8,4                          | 20,4                         | 8,9       | 0,8                        | 39,5   |
|  |                 |                  |                      |                              |                              |           |                            | 30     |

#### 4.3. STRUKTURA RADNOG VREMENA

Na osnovu grafički izravnatih vremena, u zavisnosti od prsnog prečnika stabla, formirane su tabele utroška vremena. Dobijena vremena su prikazana zasebno za svaku tretiranu tehnologiju po fazama rada i po izdvojenim kategorijama uslova rada u tabelama 3. do 15.

Utrošci vremena po fazama rada i u sumarnom iznosu za pojedine tehnologije i uslove rada vidljivi su iz tabele, a razlike utroška vremena istimenih faza rada različitih tehnologija i kategorija uslova rada proizlaze iz opisanih i objašnjenih zakonitosti u prethodnim poglavljima ovog rada.

#### 4.4. TEHNIČKE NORME RADA

Tehničke norme rada izražavaju objektivnu proizvodnu mogućnost u određenim uslovima rada i u određenom vremenu. Pošto se i uslovi rada i predmet rada na sjeći i izradi sortimenata mijenjaju od stabla do stabla, utrošak vremena i radni učinak u sjeći i izradi su variabilne veličine, koje i u okviru jednog odjela, u zavisnosti od njegove homogenosti, mogu znatno da variraju. Imajući u vidu da su norme rada instrument procjene radnog vremena i učinka, nagradjivanja radnika i planiranja rada, one moraju da izražavaju uzročnu vezu između utroška vremena, odnosno učinka rada i uticajnih faktora. Ova zavisnost se u normama rada može izraziti na dva načina: pomoću metode tzv. normalnih vremena i metode kategorisanja uticajnih faktora.

U ovim istraživanjima, kao što je već spomenuto u metodici rada, primijenjen je metod kategorizacije uticajnih faktora, pri čemu je prsn prečnik stabla uzet kao pokazatelj utroška vremena, odnosno radnog učinka, dok su svi ostali uticajni faktori kategorisani u nekoliko kategorija. (V. poglavje 2).

Na osnovu rezultata utroška vremena prikazanih u tabelama 3 do 15, izračunate su norme rada, tj. norme izrade i norme vremena, koje su prikazane u tabelama 16 do 28.

Tabela 3.

| Tehnol.<br>rada:          | Sjeća stabala i definitivna izrada sortimenata<br>u sjećini kod panja |                   |                   |                               |                            |       |                     |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:           | Jela-smrča, zimska sjeća, org. rada 1 + 1,<br>nagib terena mali       |                   |                   |                               |                            |       |                     |
| D <sub>1,3</sub><br>cm    | Sjeća<br>stabla   | Kresanje<br>grana | Koranje<br>drveta | Izrada<br>tehnič.<br>oblovine | Izrada<br>prost.<br>drveta | Sa    | DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup>  |   |                   |                   |                               |                            |       |                     |
| Mala granatost stabala    |   |                   |                   |                               |                            |       |                     |
| 15                        | 27,5  | 60,7              | 172,0             | 17,8                          |                            | 325,4 |                     |
| 20                        | 16,4  | 45,4              | 105,0             | 14,2                          |                            | 228,4 |                     |
| 25                        | 11,6  | 34,7              | 72,0              | 10,3                          |                            | 176,0 |                     |
| 30                        | 8,8   | 26,8              | 58,0              | 8,5                           |                            | 149,5 |                     |
| 35                        | 7,4   | 21,0              | 49,0              | 7,2                           | 47,4                       | 230,2 | 25                  |
| 40                        | 6,3   | 18,1              | 44,1              | 6,2                           |                            | 122,0 |                     |
| 45                        | 5,4   | 16,7              | 41,0              | 5,8                           |                            | 116,3 |                     |
| 50                        | 4,5   | 16,0              | 40,0              | 5,1                           |                            | 113,0 |                     |
| 60                        | 3,5   | 15,4              | 39,0              | 4,5                           |                            | 109,8 |                     |
| 70                        | 3,0   | 15,2              | 38,0              | 4,0                           |                            | 107,6 |                     |
| 80                        | 2,7   | 15,0              | 37,0              | 3,8                           |                            | 105,9 |                     |
| Srednja granatost stabala |   |                   |                   |                               |                            |       |                     |
| 15                        | 27,5  | 84,3              | 220,0             | 17,8                          |                            | 397,0 |                     |
| 20                        | 16,4  | 59,5              | 148,0             | 14,2                          |                            | 285,5 |                     |
| 25                        | 11,6  | 44,0              | 100,0             | 10,3                          |                            | 213,3 |                     |
| 30                        | 8,8   | 32,8              | 70,0              | 8,5                           |                            | 167,5 |                     |
| 35                        | 7,4   | 26,2              | 57,0              | 7,2                           | 47,4                       | 145,2 | 25                  |
| 40                        | 6,3   | 22,3              | 50,0              | 6,2                           |                            | 132,2 |                     |
| 45                        | 5,4   | 19,7              | 46,0              | 5,8                           |                            | 124,3 |                     |
| 50                        | 4,5   | 18,5              | 44,0              | 5,1                           |                            | 119,5 |                     |
| 60                        | 3,5   | 18,0              | 43,0              | 4,5                           |                            | 116,4 |                     |
| 70                        | 3,0   | 17,8              | 42,0              | 4,0                           |                            | 114,2 |                     |
| 80                        | 2,7   | 17,6              | 41,0              | 3,8                           |                            | 112,5 |                     |
| Velika granatost stabala  |   |                   |                   |                               |                            |       |                     |
| 15                        | 27,5  | 116,0             | 260,0             | 17,8                          |                            | 468,7 |                     |
| 20                        | 16,4  | 94,5              | 180,0             | 14,2                          |                            | 352,5 |                     |
| 25                        | 11,6  | 71,0              | 138,0             | 10,3                          |                            | 278,3 |                     |
| 30                        | 8,8   | 60,0              | 104,0             | 8,5                           |                            | 228,7 |                     |
| 35                        | 7,4   | 46,5              | 78,0              | 7,2                           | 47,4                       | 186,5 | 25                  |
| 40                        | 6,3   | 37,0              | 50,0              | 6,2                           |                            | 156,9 |                     |
| 45                        | 5,4   | 30,0              | 49,0              | 5,8                           |                            | 136,7 |                     |
| 50                        | 4,5   | 25,6              | 43,0              | 5,1                           |                            | 125,6 |                     |
| 60                        | 3,5   | 22,5              | 39,0              | 4,5                           |                            | 116,9 |                     |
| 70                        | 3,0   | 22,0              | 38,0              | 4,0                           |                            | 114,4 |                     |
| 80                        | 2,7   | 21,7              | 37,0              | 3,8                           |                            | 112,6 |                     |

Tabela 4.

| Tehnol.<br>rada          | Sjeća stabala i izrada sortimenata u sjećini kod<br>panja bez koranja dablovine preč. 20 - 60 cm |                   |                   |                             |                            |       |                     |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:          | Jela-smrča, zimska sjeća, nagib terena mali,<br>granatost stabala srednja                        |                   |                   |                             |                            |       |                     |
| D <sub>1,3</sub><br>cm   | Sjeća<br>stabla  | Kresanje<br>grana | Koranje<br>drveta | Izrada<br>tehnič.<br>oblov. | Izrada<br>prost.<br>drveta | Sa    | DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup> |  |                   |                   |                             |                            |       |                     |
| Organizacija rada 1 + 1  |  |                   |                   |                             |                            |       |                     |
| 15                       | 27,5   | 84,3              | 140,0             | 17,8                        |                            | 317,0 |                     |
| 20                       | 16,4   | 59,5              | 90,0              | 14,2                        |                            | 227,5 |                     |
| 25                       | 11,6   | 44,0              | 42,0              | 10,3                        |                            | 155,3 |                     |
| 30                       | 8,8  | 32,8              | 24,0              | 8,5                         |                            | 121,5 |                     |
| 35                       | 7,4  | 26,2              | 14,0              | 7,2                         | 47,4                       | 102,2 | 25                  |
| 40                       | 6,3  | 22,3              | 10,0              | 6,2                         |                            | 92,2  |                     |
| 45                       | 5,4  | 19,7              | 8,0               | 5,8                         |                            | 86,3  |                     |
| 50                       | 4,5  | 18,5              | 7,0               | 5,1                         |                            | 82,5  |                     |
| 60                       | 3,5  | 18,0              | 8,0               | 4,5                         |                            | 81,4  |                     |
| 70                       | 3,0  | 17,8              | 11,0              | 4,0                         |                            | 83,7  |                     |
| 80                       | 2,7  | 17,6              | 13,0              | 3,8                         |                            | 84,5  |                     |
| Organizacija rada 1 + 2  |  |                   |                   |                             |                            |       |                     |
| 15                       | 37,0   | 64,1              | 140,0             | 17,8                        |                            | 326,4 |                     |
| 20                       | 20,0   | 48,9              | 90,0              | 14,2                        |                            | 204,6 |                     |
| 25                       | 12,8   | 37,5              | 42,0              | 10,3                        |                            | 170,1 |                     |
| 30                       | 8,7  | 29,9              | 24,0              | 8,5                         |                            | 138,6 |                     |
| 35                       | 7,4  | 25,0              | 14,0              | 7,8                         | 67,5                       | 121,1 | 27                  |
| 40                       | 5,0  | 21,8              | 10,0              | 6,2                         |                            | 110,5 |                     |
| 45                       | 4,0  | 21,0              | 8,0               | 5,8                         |                            | 106,3 |                     |
| 50                       | 3,6  | 20,2              | 7,0               | 5,1                         |                            | 103,4 |                     |
| 60                       | 3,2  | 20,0              | 8,0               | 4,5                         |                            | 103,2 |                     |
| 70                       | 2,7  | 19,8              | 11,0              | 4,0                         |                            | 105,0 |                     |
| 80                       | 2,5  | 19,6              | 13,0              | 3,8                         |                            | 106,4 |                     |
| Organizacija rada 1 + 3  |  |                   |                   |                             |                            |       |                     |
| 15                       | 38,0   | 69,5              | 140,0             | 17,8                        |                            | 346,7 |                     |
| 20                       | 16,3   | 55,3              | 90,0              | 14,2                        |                            | 205,3 |                     |
| 25                       | 8,2  | 46,8              | 42,0              | 10,3                        |                            | 188,7 |                     |
| 30                       | 5,0  | 39,9              | 24,0              | 8,5                         |                            | 158,8 |                     |
| 35                       | 4,0  | 34,6              | 14,0              | 7,2                         | 81,4                       | 141,2 | 30                  |
| 40                       | 3,3  | 30,5              | 10,0              | 6,2                         |                            | 131,4 |                     |
| 45                       | 2,5  | 27,4              | 8,0               | 5,8                         |                            | 125,1 |                     |
| 50                       | 2,2  | 25,8              | 7,0               | 5,1                         |                            | 121,5 |                     |
| 60                       | 2,0  | 24,0              | 8,0               | 4,5                         |                            | 119,9 |                     |
| 70                       | 1,8  | 23,3              | 11,0              | 4,0                         |                            | 121,5 |                     |
| 80                       | 1,4  | 23,0              | 13,0              | 3,8                         |                            | 122,6 |                     |

Tabela 5

| Tehnol.<br>rada:                 | Sjeća stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog<br>drveta u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |                   |                        |       |                     |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:                  | Bukovina, zimska sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                                    |                   |                        |       |                     |
| D <sub>1,3</sub><br>cm           | Sjeća<br>stabla  | Kresanje<br>grana | Izrada<br>tehn. oblov. | Sa    | DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup>         |  |                   |                        |       |                     |
| <b>Malá granatost stabala</b>    |  |                   |                        |       |                     |
| 15                               | 34,0   | 31,0              | 32,0                   | 97,0  |                     |
| 20                               | 19,8   | 24,0              | 24,5                   | 68,3  |                     |
| 25                               | 13,2   | 20,6              | 18,5                   | 52,3  |                     |
| 30                               | 9,7  | 18,4              | 14,0                   | 42,1  |                     |
| 35                               | 7,5  | 16,8              | 10,5                   | 34,8  | 25                  |
| 40                               | 6,0  | 15,9              | 8,0                    | 29,9  |                     |
| 45                               | 5,4  | 15,6              | 7,0                    | 28,0  |                     |
| 50                               | 5,2  | 15,4              | 5,6                    | 26,2  |                     |
| 60                               | 4,8  | 15,2              | 4,0                    | 24,0  |                     |
| 70                               | 4,5  | 15,0              | 3,0                    | 22,5  |                     |
| 80                               | 4,2  | 14,8              | 2,0                    | 21,0  |                     |
| <b>Srednja granatost stabala</b> |  |                   |                        |       |                     |
| 15                               | 34,0   | 45,7              | 32,0                   | 111,7 |                     |
| 20                               | 19,8   | 34,2              | 24,5                   | 78,5  |                     |
| 25                               | 13,2   | 27,0              | 18,5                   | 58,7  |                     |
| 30                               | 9,7  | 23,2              | 14,0                   | 46,9  |                     |
| 35                               | 7,5  | 20,5              | 10,0                   | 38,5  | 25                  |
| 40                               | 6,0  | 18,6              | 8,0                    | 32,6  |                     |
| 45                               | 5,4  | 18,3              | 7,0                    | 30,7  |                     |
| 50                               | 5,2  | 18,0              | 5,6                    | 28,6  |                     |
| 60                               | 4,8  | 17,8              | 4,0                    | 26,6  |                     |
| 70                               | 4,5  | 17,6              | 3,0                    | 25,1  |                     |
| 80                               | 4,2  | 17,5              | 2,0                    | 23,7  |                     |
| <b>Velika granatost stabala</b>  |  |                   |                        |       |                     |
| 15                               | 34,0   | 64,5              | 32,0                   | 130,5 |                     |
| 20                               | 19,8   | 49,3              | 24,5                   | 93,6  |                     |
| 25                               | 13,2   | 38,8              | 18,5                   | 70,5  |                     |
| 30                               | 9,7  | 31,7              | 14,0                   | 55,4  |                     |
| 35                               | 7,5  | 27,3              | 10,5                   | 45,3  | 25                  |
| 40                               | 6,0  | 25,0              | 8,0                    | 38,0  |                     |
| 45                               | 5,4  | 23,8              | 7,0                    | 36,2  |                     |
| 50                               | 5,2  | 23,0              | 5,6                    | 33,8  |                     |
| 60                               | 4,8  | 22,5              | 4,0                    | 31,3  |                     |
| 70                               | 4,5  | 22,2              | 3,0                    | 29,7  |                     |
| 80                               | 4,2  | 22,0              | 2,0                    | 28,2  |                     |

Tabela 6.

| Tehnol.<br>rada:                 | Sjeća stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |                   |                           |                           |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Uslovi<br>rada                   | Bukovina, ljetna sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                                 |                   |                           |                           |
| D <sub>1,3</sub><br>cm           | Sjeća<br>stabla   | Kresanje<br>grana | Izrada tehničke<br>oblov. | Ša<br>DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup>         |   |                   |                           |                           |
| <b>Mala granatost stabala</b>    |   |                   |                           |                           |
| 15                               | 15,6  | 15,6              | 4,4                       | 35,6                      |
| 20                               | 9,5   | 12,0              | 3,6                       | 25,1                      |
| 25                               | 6,4   | 9,2               | 3,0                       | 18,6                      |
| 30                               | 5,0   | 7,0               | 2,6                       | 14,6                      |
| 35                               | 4,0   | 5,5               | 2,3                       | 11,8                      |
| 40                               | 3,5   | 4,6               | 2,1                       | 10,2                      |
| 45                               | 3,0   | 4,1               | 1,8                       | 8,9                       |
| 50                               | 2,7   | 3,8               | 1,7                       | 8,2                       |
| 60                               | 2,3   | 3,7               | 1,5                       | 7,5                       |
| 70                               | 2,1   | 3,5               | 1,3                       | 6,9                       |
| 80                               | 2,0   | 3,4               | 1,2                       | 6,6                       |
| <b>Srednja granatost stabala</b> |   |                   |                           |                           |
| 15                               | 15,6  | 22,8              | 4,4                       | 42,7                      |
| 20                               | 9,5   | 17,5              | 3,6                       | 30,6                      |
| 25                               | 6,4   | 13,7              | 3,0                       | 23,1                      |
| 30                               | 5,0   | 10,7              | 2,6                       | 18,3                      |
| 35                               | 4,0   | 8,6               | 2,3                       | 14,9                      |
| 40                               | 3,5   | 7,0               | 2,1                       | 12,6                      |
| 45                               | 3,0   | 6,0               | 1,8                       | 10,8                      |
| 50                               | 2,7   | 5,6               | 1,7                       | 10,0                      |
| 60                               | 2,3   | 5,1               | 1,5                       | 8,9                       |
| 70                               | 2,1   | 5,0               | 1,3                       | 8,4                       |
| 80                               | 2,0   | 4,8               | 1,2                       | 8,0                       |
| <b>Velika granatost stabala</b>  |   |                   |                           |                           |
| 15                               | 15,6  | 31,0              | 4,4                       | 51,0                      |
| 20                               | 9,5   | 24,4              | 3,6                       | 37,5                      |
| 25                               | 6,4   | 19,6              | 3,0                       | 29,0                      |
| 30                               | 5,0   | 15,6              | 2,6                       | 23,2                      |
| 35                               | 4,0   | 12,5              | 2,3                       | 18,8                      |
| 40                               | 3,5   | 10,0              | 2,1                       | 15,6                      |
| 45                               | 3,0   | 8,8               | 1,8                       | 13,6                      |
| 50                               | 2,7   | 7,9               | 1,7                       | 12,3                      |
| 60                               | 2,3   | 7,0               | 1,5                       | 10,8                      |
| 70                               | 2,1   | 6,6               | 1,3                       | 10,0                      |
| 80                               | 2,0   | 6,2               | 1,2                       | 9,4                       |

Tabela 7.

|                                  |  |                   |                           |                           |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tehnol.<br>rada:                 | Sječa stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog<br>drveta u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |                   |                           |                           |
| Ustroj<br>rada:                  | Bukovina, ljetna sječa, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena srednji                                 |                   |                           |                           |
| D <sub>1,3</sub>                 | Sječa<br>stabla  | Kresanje<br>grana | Izrada tehničke<br>oblov. | Sa<br>DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup>         |  |                   |                           |                           |
| <b>Mala granatost stabala</b>    |  |                   |                           |                           |
| 15                               | 16,0   | 13,0              | 4,4                       | 33,4                      |
| 20                               | 10,0   | 8,5               | 3,6                       | 22,1                      |
| 25                               | 7,4  | 5,9               | 3,0                       | 16,3                      |
| 30                               | 6,2  | 4,3               | 2,6                       | 13,1                      |
| 35                               | 5,8  | 3,9               | 2,3                       | 12,0                      |
| 40                               | 5,5  | 3,7               | 2,1                       | 11,3                      |
| 45                               | 5,3  | 3,6               | 1,8                       | 10,7                      |
| 50                               | 5,0  | 3,5               | 1,7                       | 10,2                      |
| 60                               | 4,7  | 3,4               | 1,5                       | 9,6                       |
| 70                               | 4,3  | 3,3               | 1,3                       | 8,9                       |
| 80                               | 3,7  | 3,2               | 1,2                       | 8,1                       |
| <b>Srednja granatost stabala</b> |  |                   |                           |                           |
| 15                               | 16,0   | 22,5              | 4,4                       | 42,9                      |
| 20                               | 10,0   | 15,6              | 3,6                       | 29,2                      |
| 25                               | 7,4  | 11,8              | 3,0                       | 20,2                      |
| 30                               | 6,2  | 8,3               | 2,6                       | 17,1                      |
| 35                               | 5,8  | 7,0               | 2,3                       | 15,1                      |
| 40                               | 5,5  | 6,3               | 2,1                       | 13,9                      |
| 45                               | 5,3  | 5,6               | 1,8                       | 12,7                      |
| 50                               | 5,0  | 5,3               | 1,7                       | 12,0                      |
| 60                               | 4,7  | 5,0               | 1,5                       | 11,2                      |
| 70                               | 4,3  | 4,7               | 1,3                       | 10,3                      |
| 80                               | 3,7  | 4,4               | 1,2                       | 9,3                       |
| <b>Velika granatost stabala</b>  |  |                   |                           |                           |
| 15                               | 16,0   | 31,0              | 4,4                       | 51,4                      |
| 20                               | 10,0   | 24,0              | 3,6                       | 37,6                      |
| 25                               | 7,4  | 17,7              | 3,0                       | 28,1                      |
| 30                               | 6,2  | 13,6              | 2,6                       | 22,4                      |
| 35                               | 5,8  | 11,0              | 2,3                       | 19,1                      |
| 40                               | 5,5  | 9,3               | 2,1                       | 16,9                      |
| 45                               | 5,3  | 8,0               | 1,8                       | 15,1                      |
| 50                               | 5,0  | 7,3               | 1,7                       | 14,0                      |
| 60                               | 4,7  | 6,8               | 1,5                       | 13,0                      |
| 70                               | 4,3  | 6,3               | 1,3                       | 11,9                      |
| 80                               | 3,7  | 6,0               | 1,2                       | 10,9                      |

Tabela 8.

| Tehnol.<br>rada                  | Sjeća stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog<br>drveta u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |                |                   |                             |                     |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:                  | Jela - smrča, zimska sjeća, organ. rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                                      |                |                   |                             |                     |
| D <sub>1,3</sub>                 | Sjeća<br>stabla  | Kres.<br>grana | Koranje<br>drveta | Izrada<br>tehnič.<br>oblov. | DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup>         |  |                |                   |                             |                     |
| <b>Mala granatost stabala</b>    |  |                |                   |                             |                     |
| 15                               | 27,5   | 60,7           | 172,0             | 17,8                        | 278,0               |
| 20                               | 16,4   | 45,4           | 105,0             | 14,2                        | 181,0               |
| 25                               | 11,6   | 34,7           | 72,0              | 10,3                        | 128,6               |
| 30                               | 8,8  | 26,8           | 58,0              | 8,5                         | 102,0               |
| 35                               | 7,4  | 21,0           | 49,0              | 7,2                         | 84,6                |
| 40                               | 6,3  | 18,1           | 44,0              | 6,2                         | 74,6                |
| 45                               | 5,4  | 16,7           | 41,0              | 5,8                         | 68,9                |
| 50                               | 4,5  | 16,0           | 40,0              | 5,1                         | 65,6                |
| 60                               | 3,5  | 15,4           | 39,0              | 4,5                         | 61,4                |
| 70                               | 3,0  | 15,2           | 38,0              | 4,0                         | 60,2                |
| 80                               | 2,7  | 15,0           | 37,0              | 3,8                         | 58,5                |
| <b>Srednja granatost stabala</b> |  |                |                   |                             |                     |
| 15                               | 47,5   | 84,3           | 220,0             | 17,8                        | 349,6               |
| 20                               | 16,4   | 59,5           | 148,0             | 14,2                        | 238,1               |
| 25                               | 11,6   | 44,0           | 100,0             | 10,3                        | 165,6               |
| 30                               | 8,8  | 32,8           | 70,0              | 8,5                         | 120,1               |
| 35                               | 7,4  | 26,2           | 57,0              | 7,2                         | 97,8                |
| 40                               | 6,3  | 22,3           | 50,0              | 6,2                         | 84,8                |
| 45                               | 5,4  | 19,7           | 46,0              | 5,8                         | 76,9                |
| 50                               | 4,5  | 18,5           | 44,0              | 5,1                         | 72,1                |
| 60                               | 3,5  | 18,0           | 43,0              | 4,5                         | 69,8                |
| 70                               | 3,0  | 17,8           | 42,0              | 4,0                         | 66,8                |
| 80                               | 2,7  | 17,6           | 41,0              | 3,8                         | 65,1                |
| <b>Velika granatost stabala</b>  |  |                |                   |                             |                     |
| 15                               | 27,5   | 116,0          | 260,0             | 17,8                        | 421,3               |
| 20                               | 16,4   | 94,5           | 180,0             | 14,2                        | 305,1               |
| 25                               | 11,6   | 71,0           | 138,0             | 10,3                        | 230,9               |
| 30                               | 8,8  | 60,0           | 104,0             | 8,5                         | 181,3               |
| 35                               | 7,4  | 46,5           | 78,0              | 7,2                         | 139,1               |
| 40                               | 6,3  | 37,0           | 60,0              | 6,2                         | 109,5               |
| 45                               | 5,4  | 30,0           | 49,0              | 5,8                         | 90,2                |
| 50                               | 4,5  | 25,6           | 43,0              | 5,1                         | 78,2                |
| 60                               | 3,5  | 22,5           | 39,0              | 4,5                         | 69,5                |
| 70                               | 3,0  | 22,0           | 38,0              | 4,0                         | 67,0                |
| 80                               | 2,7  | 21,7           | 37,0              | 3,8                         | 65,2                |

Tabela 9.

| Tehnol.<br>rada:         | Sječa stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog<br>drveta u dugom obliku stanju u sječini kod panja |                |                   |                             |                           |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Uслови<br>рада:          | Јела - смрча, летна сјећа, орган. рада 1 + 1,<br>нагиб терена 0 - 40%                                    |                |                   |                             |                           |
| D<br>cm                  | Sječa<br>stabla  | Kres.<br>grana | Koranje<br>drveta | Izrada<br>tehnič.<br>oblov. | Sa<br>DV u<br>% od<br>ORV |
| ORV u min/m <sup>3</sup> |  |                |                   |                             |                           |
|                          | <b>Malá granatost stabala</b>  |                |                   |                             |                           |
| 15                       | 26,0   | 36,7           | 156,0             | 10,0                        | 228,7                     |
| 20                       | 13,0   | 29,8           | 94,0              | 7,8                         | 144,6                     |
| 25                       | 7,9  | 24,4           | 62,0              | 6,1                         | 100,4                     |
| 30                       | 5,5  | 20,0           | 45,0              | 4,8                         | 75,3                      |
| 35                       | 4,4  | 16,2           | 35,0              | 3,8                         | 59,4                      |
| 40                       | 4,0  | 13,8           | 27,0              | 3,0                         | 47,8                      |
| 45                       | 3,8  | 11,9           | 22,0              | 2,6                         | 40,3                      |
| 50                       | 3,5  | 10,0           | 19,0              | 2,1                         | 34,5                      |
| 60                       | 3,2  | 8,2            | 16,0              | 1,4                         | 28,8                      |
| 70                       | 2,7  | 7,0            | 13,0              | 1,2                         | 23,9                      |
| 80                       | 2,4  | 6,2            | 10,0              | 0,6                         | 17,2                      |
|                          | <b>Srednja granatost stabala</b>   |                |                   |                             |                           |
| 15                       | 26,0   | 50,0           | 160,0             | 10,0                        | 246,0                     |
| 20                       | 13,0   | 42,0           | 104,0             | 7,8                         | 166,8                     |
| 25                       | 7,9  | 35,6           | 69,0              | 6,1                         | 118,6                     |
| 30                       | 5,5  | 30,0           | 48,0              | 4,8                         | 88,3                      |
| 35                       | 4,4  | 25,2           | 34,0              | 3,8                         | 67,4                      |
| 40                       | 4,0  | 21,7           | 27,0              | 3,0                         | 55,7                      |
| 45                       | 3,8  | 18,7           | 22,0              | 2,6                         | 47,1                      |
| 50                       | 3,5  | 16,4           | 20,0              | 2,1                         | 42,0                      |
| 60                       | 3,2  | 13,2           | 17,0              | 1,4                         | 34,8                      |
| 70                       | 2,7  | 11,1           | 14,0              | 1,2                         | 29,0                      |
| 80                       | 2,4  | 10,2           | 11,0              | 0,6                         | 24,2                      |
|                          | <b>Velika granatost stabala</b>  |                |                   |                             |                           |
| 15                       | 26,0   | 64,2           | 168,0             | 10,0                        | 268,2                     |
| 20                       | 13,0   | 55,4           | 106,0             | 7,8                         | 182,2                     |
| 25                       | 7,9  | 47,0           | 79,0              | 6,1                         | 140,0                     |
| 30                       | 5,5  | 40,6           | 61,0              | 4,8                         | 111,9                     |
| 35                       | 4,4  | 35,8           | 50,0              | 3,8                         | 94,0                      |
| 40                       | 4,0  | 31,7           | 40,0              | 3,0                         | 78,7                      |
| 45                       | 3,8  | 28,4           | 34,0              | 2,6                         | 74,8                      |
| 50                       | 3,5  | 26,0           | 29,0              | 2,1                         | 60,6                      |
| 60                       | 3,2  | 22,8           | 20,0              | 1,4                         | 47,4                      |
| 70                       | 2,7  | 21,0           | 16,0              | 1,2                         | 40,9                      |
| 80                       | 2,4  | 20,5           | 14,0              | 0,6                         | 37,5                      |

Tabela 10.

| Tehn.<br>rada:            | Sjeća i obrada stabala u sjećini kod panja bez i sa prezivanja<br>debla na transportne dužine |                   |                               |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:           | Bukovina, zimska sjeća, organizacija rada 1 + 1, nagib<br>terena mali                         |                   |                               |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| D <sub>1,3</sub><br>cm    | Sjeća<br>stabala  | Kresanje<br>grana | Razmjeravanje i<br>prezivanje |            |            |            | Ukupno Sa  |            |            |            | DV u<br>% od<br>ORV |
|                           |   |                   | 1<br>prer.                    | 2<br>prer. | 3<br>prer. | 4<br>prer. | 1<br>prer. | 2<br>prer. | 3<br>prer. | 4<br>prer. |                     |
|                           |   |                   | ORV u min/st.                 |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1                         | 2   | 3                 | 4                             | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                  |
| Mala granatost stabala    |   |                   |                               |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 3,3   | 3,0               |                               |            |            |            | -          | -          | -          | -          | -                   |
| 20                        | 4,4   | 5,0               |                               |            |            |            | 11,1       | -          | -          | -          | -                   |
| 25                        | 5,4   | 7,0               |                               |            |            |            | 14,1       | -          | -          | -          | -                   |
| 30                        | 6,6   | 9,0               |                               |            |            |            | 17,3       | -          | -          | -          | -                   |
| 35                        | 7,7   | 11,0              |                               |            |            |            | 20,4       | 20,7       | -          | -          | 25                  |
| 40                        | 8,8   | 13,0              | 1,7                           | 2,0        | 2,7        | 3,6        | 23,5       | 23,8       | -          | -          | -                   |
| 45                        | 9,9   | 15,0              |                               |            |            |            | 26,6       | 26,9       | -          | -          | -                   |
| 50                        | 11,0  | 17,0              |                               |            |            |            | 29,7       | 30,0       | 30,7       | -          | -                   |
| 60                        | 13,2  | 21,0              |                               |            |            |            | 35,9       | 36,2       | 36,9       | -          | -                   |
| 70                        | 15,5  | 25,0              |                               |            |            |            | 42,2       | 42,5       | 43,2       | 44,1       | -                   |
| 80                        | 17,7  | 29,0              |                               |            |            |            | 48,4       | 48,7       | 49,4       | 50,3       | -                   |
| Srednja granatost stabala |   |                   |                               |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 3,3   | 5,5               |                               |            |            |            | -          | -          | -          | -          | -                   |
| 20                        | 4,4   | 8,0               |                               |            |            |            | 14,9       | -          | -          | -          | -                   |
| 25                        | 5,4   | 10,5              |                               |            |            |            | 18,4       | -          | -          | -          | -                   |
| 30                        | 6,6   | 13,0              |                               |            |            |            | 22,1       | -          | -          | -          | -                   |
| 35                        | 7,7   | 15,5              |                               |            |            |            | 25,7       | 26,2       | -          | -          | -                   |
| 40                        | 8,8   | 18,0              | 2,5                           | 3,0        | 3,5        | 4,0        | 29,3       | 29,8       | -          | -          | 25                  |
| 45                        | 9,9   | 20,5              |                               |            |            |            | 32,9       | 33,4       | -          | -          | -                   |
| 50                        | 11,0  | 23,5              |                               |            |            |            | 36,5       | 37,0       | 37,5       | -          | -                   |
| 60                        | 13,2  | 28,0              |                               |            |            |            | 43,7       | 44,2       | 44,7       | -          | -                   |
| 70                        | 15,5  | 33,0              |                               |            |            |            | 51,0       | 51,5       | 52,0       | 52,5       | -                   |
| 80                        | 17,7  | 38,0              |                               |            |            |            | 58,2       | 57,7       | 59,2       | 59,7       | -                   |
| Velika granatost stabala  |   |                   |                               |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 3,3   | 7,5               |                               |            |            |            | -          | -          | -          | -          | -                   |
| 20                        | 4,4   | 11,5              |                               |            |            |            | 17,6       | -          | -          | -          | -                   |
| 25                        | 5,4   | 14,5              |                               |            |            |            | 21,6       | -          | -          | -          | -                   |
| 30                        | 6,6   | 17,5              |                               |            |            |            | 25,8       | -          | -          | -          | -                   |
| 35                        | 7,7   | 21,5              | 1,7                           | 2,0        | 2,7        | 3,6        | 30,9       | 31,2       | -          | -          | 25                  |
| 40                        | 8,8   | 24,5              |                               |            |            |            | 35,0       | 35,3       | -          | -          | -                   |
| 45                        | 9,9   | 27,5              |                               |            |            |            | 39,1       | 39,4       | -          | -          | -                   |
| 50                        | 11,0  | 31,5              |                               |            |            |            | 44,2       | 44,5       | 45,2       | -          | -                   |
| 60                        | 13,2  | 37,5              |                               |            |            |            | 52,4       | 52,7       | 53,4       | -          | -                   |
| 70                        | 15,5  | 43,5              |                               |            |            |            | 60,7       | 61,0       | 61,7       | 62,6       | -                   |
| 80                        | 17,7  | 49,5              |                               |            |            |            | 68,9       | 69,2       | 69,9       | 70,8       | -                   |

Tabela 11.

| Tehn.<br>rada:            | Sječa i obrada stabala u sječini kod panja bez i sa prerezivanjem debla<br>na transportne dužine |                   |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| Uslovi<br>rada            | Bukovina, ljetna sječa, organizacija rada 1 + 1, nagib<br>terena mali                            |                   |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| D<br>cm                   | Sječa<br>stabala   | Kresanje<br>grana | Razmjeravanje i<br>prerezivanje |       |       |       | Ukupno Sa |       |       |       | DV u<br>% od<br>ORV |
| 1                         | 2  | 3                 | 1                               | 2     | 3     | 4     | 1         | 2     | 3     | 4     |                     |
| prer.                     | prer.  | prer.             | prer.                           | prer. | prer. | prer. | prer.     | prer. | prer. | prer. |                     |
| ORV u min/st.             |  |                   |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 1                         | 2  | 3                 | 4                               | 5     | 6     | 7     | 8         | 9     | 10    | 11    | 12                  |
| Mala granatost stabala    |  |                   |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 15                        | 1,0  | 1,6               | -                               |       |       |       |           |       |       |       | -                   |
| 20                        | 1,8  | 2,5               | .                               |       |       |       | 5,2       | -     | -     | -     |                     |
| 25                        | 2,6  | 3,4               |                                 |       |       |       | 6,9       | -     | -     | -     |                     |
| 30                        | 3,4  | 4,2               |                                 |       |       |       | 8,5       | -     | -     | -     |                     |
| 35                        | 4,2  | 5,0               | 0,9                             | 1,1   | 1,7   | 2,6   | 10,1      | 10,3  | -     | -     | 22                  |
| 40                        | 5,0  | 5,7               |                                 |       |       |       | 11,6      | 11,8  | -     | -     |                     |
| 45                        | 5,8  | 6,5               |                                 |       |       |       | 13,2      | 13,4  | -     | -     |                     |
| 50                        | 5,7  | 7,4               |                                 |       |       |       | 15,0      | 15,2  | 15,8  | -     |                     |
| 60                        | 8,4  | 9,0               |                                 |       |       |       | 18,3      | 18,5  | 19,1  | -     |                     |
| 70                        | 10,0   | 10,6              |                                 |       |       |       | 21,5      | 21,7  | 22,3  | 23,2  |                     |
| 80                        | 11,6   | 12,2              |                                 |       |       |       | 24,7      | 24,9  | 25,3  | 26,4  |                     |
| Srednja granatost stabala |  |                   |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 15                        | 1,0  | 3,0               |                                 |       |       |       | -         | -     | -     | -     |                     |
| 20                        | 1,8  | 4,6               |                                 |       |       |       | 7,3       | -     | -     | -     |                     |
| 25                        | 2,6  | 6,2               |                                 |       |       |       | 9,7       | -     | -     | -     |                     |
| 30                        | 3,4  | 7,7               |                                 |       |       |       | 12,0      | -     | -     | -     |                     |
| 35                        | 4,2  | 9,2               |                                 |       |       |       | 14,3      | 14,5  | -     | -     |                     |
| 40                        | 5,0  | 10,8              | 0,9                             | 1,1   | 1,7   | 2,6   | 16,7      | 16,9  | -     | -     | 22                  |
| 45                        | 5,8  | 12,3              |                                 |       |       |       | 19,0      | 19,2  | -     | -     |                     |
| 50                        | 6,7  | 14,0              |                                 |       |       |       | 21,6      | 21,8  | 11,4  | -     |                     |
| 60                        | 8,4  | 17,0              |                                 |       |       |       | 26,3      | 26,5  | 27,1  | -     |                     |
| 70                        | 10,0   | 20,0              |                                 |       |       |       | 30,9      | 31,1  | 31,7  | 32,6  |                     |
| 80                        | 11,6   | 23,0              |                                 |       |       |       | 35,5      | 35,7  | 36,3  | 37,2  |                     |
| Velika granatost stabala  |  |                   |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 15                        | 1,0  | 4,0               |                                 |       |       |       | -         | -     | -     | -     |                     |
| 20                        | 1,8  | 6,0               |                                 |       |       |       | 8,7       | -     | -     | -     |                     |
| 25                        | 2,6  | 8,0               |                                 |       |       |       | 11,5      | -     | -     | -     |                     |
| 30                        | 3,4  | 10,0              |                                 |       |       |       | 14,3      | -     | -     | -     |                     |
| 35                        | 4,2  | 12,0              |                                 |       |       |       | 17,1      | 17,3  | -     | -     |                     |
| 40                        | 5,0  | 14,0              | 0,9                             | 1,1   | 1,7   | 2,6   | 19,9      | 20,1  | -     | -     | 22                  |
| 45                        | 4,8  | 16,0              |                                 |       |       |       | 22,7      | 22,9  | -     | -     |                     |
| 50                        | 6,7  | 18,0              |                                 |       |       |       | 25,6      | 25,8  | 26,4  | -     |                     |
| 60                        | 8,4  | 22,0              |                                 |       |       |       | 31,3      | 31,5  | 32,1  | -     |                     |
| 70                        | 10,0   | 26,0              |                                 |       |       |       | 26,9      | 37,1  | 37,7  | 38,6  |                     |
| 80                        | 11,6   | 30,0              |                                 |       |       |       | 42,5      | 42,7  | 43,3  | 44,2  |                     |

Tabela 12.

| Tehn.<br>rada:            | Sjeća i obrada stabala u sjećini kod panja bez i sa prerezivanjem<br>debla na transportne dužine |                   |                                 |            |            |            |            |            |            |                     |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:           | Bukovina, ljetna sjeća, organizacija rada 1 + 1, nagib<br>terena srednji                         |                   |                                 |            |            |            |            |            |            |                     |
| D<br>cm                   | Sjeća<br>stabala   | Kresanje<br>grana | Razmjeravanje i<br>prerezivanje |            |            |            | Ukupno Sa  |            |            |                     |
|                           |  |                   | 1<br>prer.                      | 2<br>prer. | 3<br>prer. | 4<br>prer. | 1<br>prer. | 2<br>prer. | 3<br>prer. | DV u<br>% od<br>ORV |
|                           |  |                   | ORV u min/st.                   |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1                         | 2  | 3                 | 4                               | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 12                  |
| Mala granatost stabala    |  |                   |                                 |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 1,4  | 0,9               |                                 |            |            |            | -          | -          | -          | -                   |
| 20                        | 2,7  | 1,9               |                                 |            |            |            | 5,7        | -          | -          | -                   |
| 25                        | 4,0  | 2,9               |                                 |            |            |            | 8,0        | -          | -          | -                   |
| 30                        | 5,2  | 3,9               |                                 |            |            |            | 10,2       | -          | -          | -                   |
| 35                        | 6,4  | 4,9               |                                 |            |            |            | 12,4       | 12,6       | -          | -                   |
| 40                        | 7,7  | 5,9               | 1,1                             | 1,3        | 1,9        | 2,8        | 14,7       | 14,9       | -          | 23                  |
| 45                        | 8,9  | 6,9               |                                 |            |            |            | 16,9       | 17,1       | -          | -                   |
| 50                        | 10,2   | 7,9               |                                 |            |            |            | 19,2       | 19,3       | 19,9       | -                   |
| 60                        | 12,6   | 9,9               |                                 |            |            |            | 23,6       | 23,8       | 24,4       | -                   |
| 70                        | 15,2   | 11,9              |                                 |            |            |            | 28,2       | 28,4       | 29,0       | 19,9                |
| 80                        | 17,6   | 13,9              |                                 |            |            |            | 32,6       | 21,8       | 22,4       | 34,3                |
| Srednja granatost stabala |  |                   |                                 |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 1,4  | 2,0               |                                 |            |            |            | -          | -          | -          | -                   |
| 20                        | 2,7  | 3,7               |                                 |            |            |            | 7,5        | -          | -          | -                   |
| 25                        | 4,0  | 5,2               |                                 |            |            |            | 10,3       | -          | -          | -                   |
| 30                        | 5,2  | 6,7               |                                 |            |            |            | 13,0       | -          | -          | -                   |
| 35                        | 6,4  | 8,2               | 1,1                             | 1,3        | 1,9        | 2,8        | 15,7       | 15,9       | -          | 23                  |
| 40                        | 7,7  | 9,6               |                                 |            |            |            | 18,4       | 18,6       | -          | -                   |
| 45                        | 8,9  | 11,2              |                                 |            |            |            | 21,2       | 21,4       | -          | -                   |
| 50                        | 10,2   | 12,5              |                                 |            |            |            | 23,8       | 24,0       | 24,6       | -                   |
| 60                        | 12,6   | 15,6              |                                 |            |            |            | 29,3       | 29,5       | 30,1       | -                   |
| 70                        | 15,2   | 18,6              |                                 |            |            |            | 34,9       | 35,1       | 35,7       | 36,6                |
| 80                        | 17,6   | 21,5              |                                 |            |            |            | 40,2       | 40,4       | 41,0       | 41,9                |
| Velika granatost stabala  |  |                   |                                 |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 1,4  | 4,0               |                                 |            |            |            | -          | -          | -          | -                   |
| 20                        | 2,7  | 6,1               |                                 |            |            |            | 9,9        | -          | -          | -                   |
| 25                        | 4,0  | 8,3               |                                 |            |            |            | 13,4       | -          | -          | -                   |
| 30                        | 5,2  | 10,5              |                                 |            |            |            | 16,8       | -          | -          | -                   |
| 35                        | 6,4  | 13,0              | 1,1                             | 1,3        | 1,9        | 2,8        | 20,5       | 20,7       | -          | 23                  |
| 40                        | 7,7  | 15,2              |                                 |            |            |            | 24,0       | 24,0       | -          | -                   |
| 45                        | 8,9  | 17,5              |                                 |            |            |            | 27,5       | 27,7       | -          | -                   |
| 50                        | 10,2   | 19,7              |                                 |            |            |            | 31,0       | 31,2       | 31,8       | -                   |
| 60                        | 12,6   | 24,2              |                                 |            |            |            | 37,9       | 38,1       | 38,7       | -                   |
| 70                        | 15,2   | 28,6              |                                 |            |            |            | 44,9       | 45,1       | 45,7       | 46,6                |
| 80                        | 17,6   | 33,4              |                                 |            |            |            | 52,1       | 52,3       | 52,9       | 53,8                |

Tabela 13

| Tehn.<br>rada:            | Sjeća i obrada stabala u sječini kod panja bez i sa prerezivanjem<br>debla na transportne dužine |                   |                        |                                 |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|---------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:           | Jela, smrća, zimska sjeća, organizacija rada 1 + 1, nagib<br>terena mali                         |                   |                        |                                 |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| D<br>cm                   | Sjeća<br>staba   | Kresanje<br>grana | Kora-<br>nje<br>drveta | Razmjeravanje i<br>prerezivanje |            |            |            |            |            |            |            | DV u<br>% od<br>ORV |
|                           |  |                   |                        | 1<br>prer.                      | 2<br>prer. | 3<br>prer. | 4<br>prer. | 1<br>prer. | 2<br>prer. | 3<br>prer. | 4<br>prer. |                     |
|                           |  |                   |                        | ORV u min/st.                   |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1                         | 2  | 3                 | 4                      | 5                               | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13                  |
| Mala granatost stabala    |  |                   |                        |                                 |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 3,0  | 6,0               | 24,0                   |                                 |            |            |            | -          | -          | -          | -          |                     |
| 20                        | 4,0  | 9,5               | 28,0                   |                                 |            |            |            | 43,1       | -          | -          | -          |                     |
| 25                        | 5,0  | 13,0              | 32,0                   |                                 |            |            |            | 51,6       | -          | -          | -          |                     |
| 30                        | 6,0  | 16,5              | 36,5                   |                                 |            |            |            | 60,6       | -          | -          | -          |                     |
| 35                        | 7,0  | 20,0              | 41,0                   |                                 |            |            |            | 69,6       | 70,7       | -          | -          |                     |
| 40                        | 8,0  | 24,0              | 45,5                   | 1,6                             | 2,7        | 3,9        | 5,0        | 79,1       | 80,2       | -          | -          |                     |
| 45                        | 9,0  | 17,8              | 50,0                   |                                 |            |            |            | 88,4       | 89,5       | -          | -          |                     |
| 50                        | 10,0   | 31,0              | 54,0                   |                                 |            |            |            | 96,6       | 97,7       | 98,9       | -          |                     |
| 60                        | 12,0   | 38,3              | 63,0                   |                                 |            |            |            | 114,9      | 116,0      | 117,2      | -          |                     |
| 70                        | 14,0   | 45,3              | 71,5                   |                                 |            |            |            | 132,4      | 133,5      | 134,7      | 135,8      |                     |
| 80                        | 16,0   | 53,0              | 80,0                   |                                 |            |            |            | 150,6      | 151,7      | 152,9      | 154,0      |                     |
| Srednja granatost stabala |  |                   |                        |                                 |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 3,0  | 9,0               | 36,0                   |                                 |            |            |            | -          | -          | -          | -          |                     |
| 20                        | 4,0  | 14,6              | 41,0                   |                                 |            |            |            | 61,2       | -          | -          | -          |                     |
| 25                        | 5,0  | 18,4              | 45,0                   |                                 |            |            |            | 70,0       | -          | -          | -          |                     |
| 30                        | 6,0  | 23,0              | 50,0                   |                                 |            |            |            | 80,6       | -          | -          | -          |                     |
| 35                        | 7,0  | 27,6              | 55,0                   |                                 |            |            |            | 91,2       | 192,3      | -          | -          |                     |
| 40                        | 8,0  | 32,0              | 59,5                   | 1,6                             | 2,7        | 3,9        | 5,0        | 101,1      | 102,2      | -          | -          |                     |
| 45                        | 9,0  | 37,0              | 64,0                   |                                 |            |            |            | 111,6      | 112,7      | -          | -          |                     |
| 50                        | 10,0   | 41,0              | 69,0                   |                                 |            |            |            | 121,6      | 122,7      | 123,9      | -          |                     |
| 60                        | 12,0   | 50,0              | 78,0                   |                                 |            |            |            | 141,6      | 142,7      | 143,9      | -          |                     |
| 70                        | 14,0   | 59,5              | 88,0                   |                                 |            |            |            | 163,1      | 164,7      | 165,9      | 167,0      |                     |
| 80                        | 16,0   | 68,5              | 102,0                  |                                 |            |            |            | 188,1      | 189,2      | 190,4      | 191,5      |                     |
| Velika granatost stabala  |  |                   |                        |                                 |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 15                        | 3,0  | 20,0              | 38,0                   |                                 |            |            |            | -          | -          | -          | -          |                     |
| 20                        | 4,0  | 25,7              | 46,0                   |                                 |            |            |            | 77,3       | -          | -          | -          |                     |
| 25                        | 5,0  | 32,0              | 55,0                   |                                 |            |            |            | 93,6       | -          | -          | -          |                     |
| 30                        | 6,0  | 38,0              | 64,0                   |                                 |            |            |            | 109,6      | -          | -          | -          |                     |
| 35                        | 7,0  | 44,0              | 73,0                   | 1,6                             | 2,7        | 3,9        | 5,0        | 125,6      | 126,7      | -          | -          |                     |
| 40                        | 8,0  | 50,0              | 82,0                   |                                 |            |            |            | 143,6      | 144,7      | -          | -          |                     |
| 45                        | 9,0  | 56,5              | 90,0                   |                                 |            |            |            | 157,1      | 158,2      | -          | -          |                     |
| 50                        | 10,0   | 62,6              | 100,0                  |                                 |            |            |            | 174,2      | 175,3      | 176,5      | -          |                     |
| 60                        | 12,0   | 75,0              | 118,0                  |                                 |            |            |            | 206,6      | 207,7      | 208,9      | -          |                     |
| 70                        | 14,0   | 87,0              | 135,0                  |                                 |            |            |            | 237,6      | 238,7      | 239,9      | 241,0      |                     |
| 80                        | 16,0   | 100,0             | 153,0                  |                                 |            |            |            | 270,6      | 271,7      | 272,9      | 274,0      |                     |

Tabela 14.

| Tehn.<br>rada:                   | Sječa i obrada stabala u sječini kod panja bez i sa prerezivanjem<br>debla na transportne dužine |                   |                        |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| Uslovi<br>rada:                  | Jela, smrča, ljetna sječa, organizacija rada 1 + 1, nagib<br>terena 0 - 40%                      |                   |                        |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| D <sub>1,3</sub><br>cm           | Sječa<br>stabala   | Kresanje<br>grana | Kora-<br>nje<br>drveta | Razmjeravanje i<br>prerezivanje |       |       |       | Ukupno sa |       |       |       | DV u<br>% od<br>ORV |
| 1                                | 2  | 3                 | 4                      | 5                               | 6     | 7     | 8     | 9         | 1     | 2     | 3     | 4                   |
| prer.                            | prer.  | prer.             | prer.                  | prer.                           | prer. | prer. | prer. | prer.     | prer. | prer. | prer. | prer.               |
| ORV u min/st.                    |  |                   |                        |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 1                                | 2  | 3                 | 4                      | 5                               | 6     | 7     | 8     | 9         | 10    | 11    | 12    | 13                  |
| <b>Mala granatost stabala</b>    |  |                   |                        |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 15                               | 0,8  | 1,0               | 13,0                   |                                 |       |       |       | -         | -     | -     | -     | -                   |
| 20                               | 1,7  | 3,5               | 17,0                   |                                 |       |       |       | 23,0      | -     | -     | -     | -                   |
| 25                               | 2,6  | 6,7               | 20,0                   |                                 |       |       |       | 30,1      | -     | -     | -     | -                   |
| 30                               | 3,5  | 10,0              | 23,5                   |                                 |       |       |       | 37,8      | -     | -     | -     | -                   |
| 35                               | 4,4  | 13,7              | 27,0                   |                                 |       |       |       | 45,9      | 46,9  | -     | -     | -                   |
| 40                               | 5,3  | 17,0              | 30,0                   | 0,8                             | 1,8   | 2,9   | 4,0   | 53,1      | 54,1  | -     | -     | 23                  |
| 45                               | 6,2  | 20,5              | 33,5                   |                                 |       |       |       | 61,0      | 62,0  | -     | -     | -                   |
| 50                               | 7,1  | 24,0              | 37,0                   |                                 |       |       |       | 68,9      | 69,9  | 71,0  | -     | -                   |
| 60                               | 9,0  | 31,0              | 43,5                   |                                 |       |       |       | 84,3      | 85,3  | 86,4  | -     | -                   |
| 70                               | 10,8   | 38,0              | 50,0                   |                                 |       |       |       | 99,6      | 100,0 | 101,7 | 102,8 | -                   |
| 80                               | 12,6   | 45,0              | 56,5                   |                                 |       |       |       | 114,9     | 115,9 | 117,0 | 118,1 | -                   |
| <b>Srednja granatost stabala</b> |  |                   |                        |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 15                               | 0,8  | 1,5               | 14,0                   |                                 |       |       |       | -         | -     | -     | -     | -                   |
| 20                               | 1,7  | 6,2               | 17,0                   |                                 |       |       |       | 25,7      | -     | -     | -     | -                   |
| 25                               | 2,6  | 11,0              | 20,0                   |                                 |       |       |       | 34,4      | -     | -     | -     | -                   |
| 30                               | 3,5  | 15,5              | 23,0                   |                                 |       |       |       | 42,8      | -     | -     | -     | -                   |
| 35                               | 4,4  | 20,0              | 27,0                   |                                 |       |       |       | 52,2      | 53,2  | -     | -     | -                   |
| 40                               | 5,3  | 25,0              | 30,5                   | 0,8                             | 1,8   | 2,9   | 4,0   | 61,6      | 62,2  | -     | -     | -                   |
| 45                               | 6,2  | 29,5              | 34,0                   |                                 |       |       |       | 70,5      | 71,5  | -     | -     | -                   |
| 50                               | 7,1  | 34,0              | 37,0                   |                                 |       |       |       | 78,9      | 79,9  | 81,0  | -     | -                   |
| 60                               | 9,0  | 43,0              | 44,5                   |                                 |       |       |       | 97,3      | 98,3  | 99,4  | -     | -                   |
| 70                               | 10,8   | 52,5              | 51,5                   |                                 |       |       |       | 115,6     | 116,6 | 117,7 | 118,8 | -                   |
| 80                               | 12,6   | 62,0              | 58,5                   |                                 |       |       |       | 133,9     | 134,9 | 136,0 | 137,1 | -                   |
| <b>Velika granatost stabala</b>  |  |                   |                        |                                 |       |       |       |           |       |       |       |                     |
| 15                               | 0,8  | 3,0               | 18,0                   |                                 |       |       |       | -         | -     | -     | -     | -                   |
| 20                               | 1,7  | 9,5               | 22,0                   |                                 |       |       |       | 34,0      | -     | -     | -     | -                   |
| 25                               | 2,6  | 15,5              | 26,0                   |                                 |       |       |       | 44,9      | -     | -     | -     | -                   |
| 30                               | 3,5  | 22,0              | 30,0                   |                                 |       |       |       | 56,3      | -     | -     | -     | -                   |
| 35                               | 4,4  | 28,0              | 34,5                   | 0,8                             | 1,8   | 2,9   | 4,0   | 67,7      | 68,7  | -     | -     | 23                  |
| 40                               | 5,3  | 34,0              | 38,0                   |                                 |       |       |       | 78,1      | 79,1  | -     | -     | -                   |
| 45                               | 6,2  | 40,0              | 43,0                   |                                 |       |       |       | 90,0      | 91,0  | -     | -     | -                   |
| 50                               | 7,1  | 46,5              | 47,0                   |                                 |       |       |       | 101,4     | 102,4 | 103,5 | -     | -                   |
| 60                               | 9,0  | 59,0              | 55,0                   |                                 |       |       |       | 123,8     | 124,8 | 125,9 | -     | -                   |
| 70                               | 10,8   | 71,5              | 63,5                   |                                 |       |       |       | 146,6     | 147,6 | 148,7 | 149,8 | -                   |
| 80                               | 12,6   | 84,0              | 72,0                   |                                 |       |       |       | 169,4     | 170,4 | 171,5 | 172,6 | -                   |

Tabela 15.

| Tehnol. rada:            | Izrada tehničke oblovine na stovarištu |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DV<br>u % |
|--------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Ustrovi rada:            | Bukva, zimska sječa, organ, rada 2 + 1 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ORV       |
| D <sub>s</sub> u cm      | 25                                     | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 70   | 80   |           |
| ORV u min/m <sup>3</sup> | 4,8                                    | 3,8  | 3,0  | 2,5  | 2,2  | 2,0  | 1,8  | 1,7  | 1,6  | 1,5  |           |
| L u m <sup>1</sup>       | 8                                      | 9    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   |           |
| ORV u min/m <sup>3</sup> | 3,9                                    | 3,6  | 3,4  | 3,2  | 3,0  | 2,7  | 2,4  | 2,2  | 2,1  | 2,0  |           |
| V u m <sup>3</sup>       | 0,25                                   | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 30        |
| ORV u min/m <sup>3</sup> | 5,8                                    | 4,2  | 3,3  | 2,7  | 2,3  | 2,1  | 2,0  | 1,9  | 1,8  | 1,6  |           |
| Broj komada              | 1                                      | 2    | 3    | 4    | 5    | -    | -    | -    | -    | -    |           |
| ORV u min/m <sup>3</sup> | -                                      | 1,9  | 2,1  | 2,3  | 2,8  | -    | -    | -    | -    | -    |           |

Norme izrade izražavaju radni učinak jednog radnika u jedinicama proizvoda (m<sup>3</sup> ili pr.m) za 8-satno radno vrijeme u zavisnosti od prsnog prečnika stabla i kategorije uslova rada, a izračunate su po formuli:

$$N_i = \frac{450}{N_v}$$

N<sub>i</sub> = norma izrade u m<sup>3</sup>/RD ili prm/RD,

450 = 8-satni radni dan (RD) u minutama, od kojeg je odbijen 30-minutni priznati odmor za uzimanje obroka,

N<sub>v</sub> = utrošak radnog vremena (osnovno radno vrijeme + dodatno vrijeme), u min/m<sup>3</sup> ili u min/prm.

Norme vremena izražavaju potrebno radno vrijeme (osnovno + dodatno radno vrijeme) jednog radnika u minutama po jednom stablu u zavisnosti od prsnog prečnika stabla i kategorije uslova rada.

Tabela 16.

| Tehnol.<br>rada: | Sjeća stabala i definitivna izrada sortimenata u sjećini<br>kod panja |                   |                              |                   |                             |                   |
|------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Ustroj<br>rada:  | Jela-smrča, zimska sjeća, organ. rada 1 + 1 nagib<br>terena mali      |                   |                              |                   |                             |                   |
|                  | Mala granatost<br>stabala   |                   | Srednja granatost<br>stabala |                   | Velika granatost<br>stabala |                   |
|                  | Sjeća i izrada  |                   | Sjeća i izrada               |                   | Sjeća i izrada              |                   |
| D <sub>1,3</sub> | tehn.<br>obnov.   | prostor<br>drveta | tehn.<br>obnov.              | prostor<br>drveta | tehn.<br>obnov.             | prostor<br>drveta |
|                  | $m^3/RD$  | prm/RD            | $m^3/RD$                     | prm/RD            | $m^3/RD$                    | prm/RD            |
| 15               | 1,29  | 1,62              | 1,03                         | 1,32              | 0,85                        | 1,11              |
| 20               | 1,99  | 2,33              | 1,51                         | 1,85              | 1,18                        | 1,48              |
| 25               | 2,80  | 3,01              | 2,17                         | 2,46              | 1,56                        | 1,87              |
| 30               | 3,53  | 3,54              | 3,05                         | 3,14              | 1,99                        | 2,27              |
| 35               | 4,35  | 4,07              | 3,68                         | 3,62              | 2,59                        | 2,79              |
| 40               | 4,83  | 4,32              | 4,25                         | 3,97              | 3,29                        | 3,32              |
| 45               | 5,22  | 4,53              | 4,68                         | 4,22              | 4,03                        | 3,82              |
| 50               | 5,49  | 4,64              | 4,99                         | 4,37              | 4,60                        | 4,15              |
| 60               | 5,77  | 4,75              | 5,22                         | 4,47              | 5,18                        | 4,49              |
| 70               | 5,98  | 4,82              | 5,39                         | 4,54              | 5,37                        | 4,53              |
| 80               | 6,15  | 4,90              | 5,53                         | 4,60              | 5,52                        | 4,60              |

Tabela 17.

| Tehnol.<br>rada: | Sječa stabala i izrada sortimenata u sjećini kod panja bez<br>koranja deblovine prečnika 20 do 60 cm |                   |                                   |                   |                                   |                   |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Uslovi<br>rada:  | Jela-smrča, zimska sječa, nagib terena mali granatost<br>stabala srednja                             |                   |                                   |                   |                                   |                   |
|                  | Org. rada 1 + 1  |                   | Org. rada 1 + 2                   |                   | Org. rada 1 + 3                   |                   |
| D<br>1,3 cm      | Sječa i izrada<br>tehn.<br>obnov.  | prostor<br>drveta | Sječa i izrada<br>tehn.<br>obnov. | prostor<br>drveta | Sječa i izrada<br>tehn.<br>obnov. | prostor<br>drveta |
|                  | $m^3/RD$   | prm/RD            | $m^3/RD$                          | prm/RD            | $m^3/RD$                          | prm/RD            |
| 15               | 1,34   | 1,67              | 1,37                              | 1,59              | 1,35                              | 1,46              |
| 20               | 2,00   | 2,34              | 2,58                              | 2,58              | 2,79                              | 2,52              |
| 25               | 3,34   | 3,57              | 2,91                              | 3,08              | 3,23                              | 2,69              |
| 30               | 4,86   | 4,42              | 4,98                              | 4,00              | 4,47                              | 3,20              |
| 35               | 6,56   | 5,26              | 6,61                              | 4,32              | 4,88                              | 3,59              |
| 40               | 8,04   | 5,81              | 8,24                              | 4,72              | 6,92                              | 3,84              |
| 45               | 9,25   | 6,13              | 9,13                              | 4,90              | 7,92                              | 4,03              |
| 50               | 10,26  | 6,46              | 9,80                              | 5,01              | 8,63                              | 4,13              |
| 60               | 10,59  | 6,50              | 9,93                              | 4,99              | 8,99                              | 4,17              |
| 70               | 9,92   | 6,27              | 9,45                              | 4,87              | 8,65                              | 4,09              |
| 80               | 9,73   | 6,20              | 9,11                              | 4,80              | 8,40                              | 4,05              |

Tabela 18.

|                  |  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tehnol.<br>rada: | Sječa stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta<br>u dugom obliku stanju u sječini kod panja |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| Uslovi<br>rada:  | Bukva, zimska sječa, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                                       |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| Grana-           | Prsn prečnik u cm  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| tost             | 15   | 20   | 25   | 30   | 35    | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    |
| stabala          | Radni učinak u $m^3/RD$  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| mala             | 3,71   | 5,27 | 6,88 | 8,55 | 10,34 | 12,04 | 12,86 | 13,74 | 15,00 | 16,00 | 17,14 |
| srednja          | 3,22   | 4,59 | 6,13 | 7,68 | 9,35  | 11,04 | 11,73 | 12,59 | 13,53 | 14,34 | 15,38 |
| velika           | 2,76   | 3,85 | 5,11 | 6,50 | 7,95  | 9,45  | 9,94  | 10,65 | 11,50 | 12,12 | 12,77 |

Tabela 19.

|                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tehnol.<br>rada: | Sječa stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta<br>u dugom obliku stanju u sječini kod panja |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Uslovi<br>rada:  | Bukva, ljetna sječa, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Grana-           | Prsn prečnik u cm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| tost             | 15   | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    |
| stabla           | Radni učinak u $m^3/RD$  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mala             | 10,36  | 14,69 | 19,83 | 25,27 | 31,25 | 36,17 | 41,44 | 45,00 | 49,18 | 53,44 | 55,90 |
| Srednja          | 8,64   | 12,05 | 15,97 | 20,15 | 24,75 | 29,27 | 34,80 | 36,88 | 41,44 | 43,91 | 46,11 |
| Velika           | 7,23   | 9,84  | 12,72 | 15,90 | 19,62 | 23,65 | 27,12 | 29,98 | 34,15 | 36,88 | 39,24 |

Tabela 20.

|                 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tehn.<br>rada:  | Sjeća stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta<br>u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ustovi<br>rada: | Bukva, ljetna sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena srednji                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Grana-          | Prsni prečnik u cm   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| tost            | 15   | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    |
| stabala         | Radni učinak u m <sup>3</sup> /RD  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| mala            | 10,95  | 16,88 | 22,45 | 27,93 | 30,49 | 32,38 | 34,19 | 35,87 | 38,42 | 41,11 | 45,17 |
| srednja         | 8,53   | 12,53 | 18,11 | 21,39 | 24,23 | 26,32 | 28,81 | 30,49 | 32,67 | 35,52 | 39,34 |
| velika          | 7,12   | 9,73  | 13,02 | 16,33 | 19,15 | 21,65 | 24,23 | 26,13 | 28,14 | 30,74 | 33,56 |

Tabela 21.

|                 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tehn.<br>rada:  | Sjeća stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta<br>u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ustovi<br>rada: | Jela - smrča, zimska sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Grana-          | Prsni prečnik u cm   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| tost            | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   |
| stabala         | Radni učinak u m <sup>3</sup> /RD  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| mala            | 1,29   | 1,99 | 2,80 | 3,53 | 4,26 | 4,83 | 5,22 | 5,49 | 5,86 | 5,98 | 6,15 |
| srednja         | 1,03   | 1,51 | 2,17 | 3,00 | 3,68 | 4,25 | 4,68 | 4,99 | 5,16 | 5,39 | 5,53 |
| velika          | 0,85   | 1,18 | 1,56 | 1,99 | 2,59 | 3,29 | 3,99 | 4,60 | 5,18 | 5,37 | 5,52 |

Tabela 22.

|                 |  |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Tehn.<br>rada:  | Sjeća stabala, izrada tehničke oblovine i prostornog drveta<br>u dugom obliku stanju u sjećini kod panja |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| Ustovi<br>rada: | Jela - smrča, ljetna sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena 0 - 40% (20%)                       |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| Grana-          | Prsni prečnik u cm   |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| tost            | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50    | 60    | 70    | 80    |
| stabala         | Radni učinak u m <sup>3</sup> /RD  |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| mala            | 1,60   | 2,53 | 3,64 | 4,78 | 6,06 | 7,65 | 9,08 | 10,60 | 12,70 | 15,31 | 21,27 |
| srednja         | 1,49   | 2,19 | 3,08 | 4,14 | 5,43 | 6,57 | 7,78 | 8,71  | 10,51 | 12,62 | 15,17 |
| velika          | 1,36   | 2,01 | 2,61 | 3,27 | 3,89 | 4,65 | 4,89 | 6,04  | 7,72  | 8,95  | 9,76  |

Tabela 23.

|                            |  |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tehn.<br>rada:             | Sjeća i obrada stabala u sječini kod parja bez i sa<br>prerezivanjem debla na transportne dužine |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ustrovi<br>rada            | Bukva, zimska sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                               |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gran.<br>sta-<br>bla       | Broj<br>pre-<br>reza   | Prsn prečnik u cm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                            | 15   | 20                | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    |       |
| Radno vrijeme u min/stablu |  |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| m                          | 0  | 8,25              | 11,75 | 15,50 | 19,50 | 23,37 | 27,25 | 31,12 | 35,00 | 42,75 | 50,62 | 58,37 |
| a                          | 1  | -                 | 13,87 | 17,62 | 21,62 | 25,50 | 29,37 | 33,25 | 37,12 | 44,87 | 52,75 | 60,50 |
| l                          | 2  | -                 | -     | -     | -     | 25,87 | 29,75 | 33,62 | 37,50 | 45,25 | 53,12 | 60,87 |
| a                          | 3  | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 38,38 | 46,12 | 53,99 | 61,74 |
|                            | 4  | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| s                          | 0  | 11,00             | 15,50 | 19,87 | 24,50 | 29,00 | 33,50 | 38,00 | 42,50 | 51,50 | 60,62 | 69,62 |
| r                          | 1  | -                 | 18,62 | 23,00 | 27,62 | 32,12 | 36,62 | 41,12 | 45,62 | 54,62 | 63,75 | 72,75 |
| e                          | 2  | -                 | -     | -     | -     | 32,75 | 37,25 | 41,75 | 46,25 | 55,25 | 64,37 | 73,37 |
| d                          | 3  | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 46,87 | 55,87 | 65,00 | 74,00 |
| i                          | 4  | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 65,63 | 74,63 |
| v                          | 0  | 14,00             | 19,87 | 24,87 | 30,12 | 36,50 | 41,50 | 46,75 | 53,12 | 63,37 | 73,74 | 84,00 |
| e                          | 1  | -                 | 22,00 | 27,00 | 32,25 | 38,63 | 43,63 | 48,88 | 55,25 | 65,50 | 75,88 | 86,13 |
| i                          | 2  | -                 | -     | -     | -     | 39,00 | 43,95 | 49,25 | 55,58 | 65,87 | 76,25 | 86,50 |
| k                          | 3  | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 56,45 | 66,74 | 77,12 | 87,37 |
| a                          | 4  | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 78,25 | 88,50 |

Tabela 24.

|                               |  |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tehn.<br>rada:                | Sječa i obrada stabala u sječini kod panja bez i sa<br>prerezivanjem debla na transportne dužine |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Uslovi<br>rada:               | Bukva, ljetna sječa, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                               |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gra-<br>natost<br>stab-<br>la | Broj<br>pre-<br>reza   | Prsní prečnik u cm         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                               |  | 15                         | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    |
|                               |  | Radno vrijeme u min/stablu |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| m                             | 0  | 3,17                       | 5,25  | 7,32  | 9,27  | 11,22 | 13,05 | 15,01 | 17,20 | 21,23 | 25,13 | 29,04 |
| a                             | 1  | -                          | 6,34  | 8,42  | 10,37 | 12,32 | 14,15 | 16,10 | 18,30 | 22,33 | 26,23 | 30,14 |
|                               | 2  | -                          | -     | -     | -     | 12,56 | 14,39 | 16,34 | 18,54 | 22,57 | 16,47 | 30,38 |
| a                             | 3  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,27 | 23,30 | 27,20 | 31,11 |
|                               | 4  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,30 | 32,21 |
| s                             | 0  | 4,88                       | 7,81  | 10,74 | 13,54 | 16,35 | 19,28 | 22,08 | 25,25 | 30,99 | 36,60 | 42,21 |
| r                             | 1  | -                          | 7,91  | 10,84 | 13,64 | 16,45 | 19,38 | 22,18 | 25,35 | 32,09 | 36,70 | 43,31 |
| e                             | 2  | -                          | -     | -     | -     | 16,69 | 19,62 | 22,42 | 25,59 | 32,33 | 36,94 | 43,55 |
| n                             | 3  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,32 | 34,06 | 37,67 | 44,29 |
| j                             | 4  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 38,77 | 45,38 |
| v                             | 0  | 6,10                       | 9,52  | 12,93 | 16,35 | 19,76 | 23,18 | 26,60 | 30,13 | 37,09 | 43,92 | 50,75 |
| e                             | 1  | -                          | 10,62 | 14,03 | 17,45 | 20,86 | 24,28 | 27,70 | 31,13 | 38,19 | 45,02 | 51,85 |
|                               | 2  | -                          | -     | -     | -     | 21,10 | 24,52 | 27,94 | 31,37 | 38,43 | 45,26 | 52,09 |
| i                             | 3  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,11 | 39,17 | 46,00 | 52,83 |
| k                             | 4  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,10 | 53,92 |

Tabela 25.

|  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Tehn.<br>rada:   | Sječa i obrada stabala u sjećini kod panja bez i sa<br>prerezivanjem debla na transportne dužine |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Uslovi<br>rada:  | Bukva, ljetna sječa, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena srednji                            |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Grana-Broj<br>tost<br>stab-<br>la  | Prsn prečnik u cm  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15   | 20   | 25  | 30  | 35  | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   |  |
|  | Radno vrijeme u min/stablu   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| m<br>a<br>l<br>a<br>m<br>a<br>l<br>a<br>n<br>a<br>v<br>e<br>l<br>i<br>k<br>a | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4                          | 2,83<br>-<br>-<br>-<br>-<br>4,18<br>-<br>-<br>-<br>-<br>6,64<br>-<br>-<br>-<br>- | 5,66<br>6,99<br>-<br>-<br>-<br>7,87<br>9,22<br>-<br>-<br>-<br>8,36<br>9,71<br>-<br>-<br>- | 8,49<br>9,84<br>-<br>-<br>-<br>11,32<br>12,67<br>-<br>-<br>-<br>15,13<br>16,48<br>-<br>-<br>- | 11,19<br>12,54<br>-<br>-<br>-<br>14,64<br>15,99<br>-<br>-<br>-<br>19,31<br>20,66<br>-<br>-<br>- | 13,90<br>15,25<br>15,50<br>-<br>-<br>17,96<br>19,41<br>19,66<br>-<br>23,86<br>25,21<br>25,46<br>-<br>- | 16,73<br>18,08<br>18,33<br>-<br>-<br>21,28<br>22,63<br>22,68<br>-<br>28,17<br>28,52<br>28,77<br>-<br>- | 19,43<br>20,78<br>21,03<br>-<br>-<br>24,72<br>26,07<br>26,32<br>-<br>32,47<br>33,82<br>34,07<br>-<br>- | 22,26<br>23,61<br>23,86<br>24,60<br>-<br>27,92<br>29,27<br>29,52<br>-<br>36,78<br>38,13<br>38,38<br>-<br>- | 17,67<br>29,02<br>29,27<br>30,01<br>-<br>34,69<br>36,04<br>36,29<br>-<br>45,26<br>46,61<br>46,66<br>-<br>- | 33,33<br>34,93<br>34,93<br>35,67<br>-<br>41,57<br>42,02<br>43,17<br>-<br>53,87<br>55,22<br>55,47<br>-<br>- | 38,74<br>40,09<br>40,34<br>41,08<br>-<br>48,09<br>49,44<br>49,69<br>50,43<br>-<br>62,73<br>64,08<br>64,33<br>65,07<br>-<br>66,18 |

Tabela 26.

| Tehn.<br>rada:                | Sjeća i obrada stabala u sjećini kod panja bez i sa<br>prerezivanjem debla na transportne dužine |                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uslovi<br>rada                | Jela - smrča, zimska sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena mali                        |                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Gra-<br>nat.<br>stav-<br>bala | Broj<br>pre-<br>reza   | Prsn prečnik u cm |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                               |  | 15                | 20    | 25     | 30     | 35     | 40     | 45     | 50     | 60     | 70     | 80     |
| Radno vrijeme u min/stablu    |  |                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| m                             | 0  | 41,25             | 51,87 | 62,50  | 73,75  | 85,00  | 96,87  | 108,50 | 118,75 | 141,62 | 163,50 | 186,25 |
| a                             | 1  | -                 | 53,87 | 64,50  | 75,75  | 87,00  | 98,87  | 110,50 | 120,75 | 143,62 | 165,50 | 188,25 |
| I                             | 2  | -                 | -     | -      | -      | 88,37  | 100,24 | 111,87 | 122,12 | 144,99 | 166,87 | 189,62 |
| a                             | 3  | -                 | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 123,62 | 146,49 | 168,37 | 191,12 |
|                               | 4  | -                 | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 169,75 | 192,50 |
| s                             | 0  | 60,0              | 74,35 | 85,50  | 98,75  | 112,00 | 124,37 | 137,50 | 150,00 | 175,00 | 201,87 | 233,12 |
| r                             | 1  | -                 | 76,35 | 87,50  | 100,75 | 114,00 | 126,37 | 139,50 | 152,00 | 177,00 | 203,87 | 235,12 |
| d                             | 2  | -                 | -     | -      | -      | 115,37 | 127,74 | 140,87 | 153,37 | 178,37 | 205,24 | 236,49 |
| nj                            | 3  | -                 | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 154,87 | 179,87 | 206,74 | 237,99 |
| a                             | 4  | -                 | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 208,12 | 239,37 |
| v                             | 0  | 88,75             | 94,62 | 115,00 | 135,00 | 155,00 | 177,75 | 194,37 | 215,75 | 256,25 | 295,00 | 336,25 |
| e                             | 1  | -                 | 96,62 | 117,00 | 137,00 | 157,00 | 179,75 | 196,37 | 217,75 | 258,25 | 297,00 | 338,25 |
| i                             | 2  | -                 | -     | -      | -      | 158,37 | 181,12 | 197,74 | 219,12 | 259,62 | 298,37 | 339,62 |
| k                             | 3  | -                 | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 220,62 | 261,10 | 299,87 | 341,10 |
| a                             | 4  | -                 | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 301,25 | 342,48 |

Tabela 27.

|                               |  |                            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tehn.<br>rada                 | Sjeća i obrada stabala u sjećini kod panja bez i sa<br>prerezivanjem debla na transportne dužine |                            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| Uslovi<br>rada:               | Jela - smrča, ljetna sjeća, organizacija rada 1 + 1,<br>nagib terena 0-40% (20%)                 |                            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| Grav-<br>nat.<br>sta-<br>bala | Broj<br>pre-<br>rezo   | Prsnii prečnik u cm        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|                               |  | Radno vrijeme u min/stablu |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| m                             | 0  | 18,20                      | 27,31 | 36,04 | 45,51 | 55,47 | 64,33 | 74,05  | 83,76  | 102,70 | 121,52 | 140,34 |
| a                             | 1  | -                          | 28,39 | 37,12 | 46,59 | 56,55 | 65,41 | 75,13  | 84,84  | 103,78 | 122,51 | 141,32 |
| I                             | 2  | -                          | -     | -     | -     | 57,79 | 66,65 | 76,37  | 86,18  | 105,02 | 123,74 | 142,56 |
| a                             | 3  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 87,53  | 106,37 | 125,09 | 143,91 |
|                               | 4  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 126,44 | 145,26 |
| s                             | 0  | 20,05                      | 30,63 | 41,33 | 51,66 | 63,22 | 74,78 | 85,73  | 96,06  | 118,69 | 141,20 | 163,71 |
| r                             | 1  | -                          | 31,71 | 42,41 | 52,75 | 64,30 | 75,86 | 86,81  | 97,15  | 119,78 | 142,28 | 164,80 |
| e                             | 2  | -                          | -     | -     | -     | 65,54 | 77,10 | 88,05  | 98,39  | 121,02 | 143,52 | 166,04 |
| nj                            | 3  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 99,74  | 122,37 | 144,87 | 167,39 |
| a                             | 4  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 146,22 | 168,74 |
| v                             | 0  | 26,81                      | 40,83 | 54,24 | 68,26 | 82,29 | 95,08 | 109,72 | 123,74 | 151,29 | 182,03 | 207,38 |
| e                             | 1  | -                          | 41,91 | 55,32 | 69,34 | 83,37 | 96,16 | 110,80 | 124,82 | 152,37 | 183,11 | 208,47 |
| I                             | 2  | -                          | -     | -     | -     | 84,61 | 97,40 | 112,04 | 126,06 | 153,61 | 184,35 | 209,71 |
| i                             | 3  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 127,41 | 154,96 | 185,70 | 211,06 |
| k                             | 4  | -                          | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 187,05 | 212,41 |

Tabela 28.



| Tehnol. rada:         | Izrada tehničke oblovine na stovarištu       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uslovi rada:          | Bukva, zimska sječa, organizacija rada 2 + 1 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Priz-nato<br>DV u %   | Srednji prečnik deblovine ( $D_s$ ) u cm     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       | 30   | 35     | 40     | 45     | 50     | 55     | 60     | 70     | 80     |
| Radni učinak $m^3/RD$ |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20                    | 98,68  | 125,00 | 150,00 | 170,45 | 187,50 | 208,33 | 220,59 | 234,37 | 250,00 |
| 30                    | 91,09  | 115,38 | 138,46 | 157,34 | 173,08 | 192,31 | 203,62 | 216,35 | 230,77 |
| 40                    | 84,59  | 107,14 | 128,71 | 146,10 | 160,71 | 178,57 | 189,08 | 200,89 | 214,29 |
| 50                    | 78,94  | 100,00 | 120,00 | 136,36 | 150,00 | 166,67 | 176,47 | 187,50 | 200,00 |

#### 4.5. VREMENSKO ISKORIŠĆENJE MOTORNE PILE

U sjeći i izradi drvenih sortimenata jele i smrče u sječini kod panja, s djelomičnim koranjem debla prečnika do 20 cm i od 60 cm naviše, u određenim uslovima rada (zimska sječa, nagib terena 0–20%, granatost stabala srednja) mjerena je utrošak pogonskog vremena motorne pile u zavisnosti od prsnog prečnika i organizacije rada.

Mjerena vremena prikazana su grafički na grafikonima 8.i 9. Iz dobijenih rezultata slijedi da je pogonsko vrijeme motorne pile po  $m^3$  ili po stablu zavisno od prsnog prečnika, a nezavisno od organizacije rada. Pogonsko vrijeme motorne pile po stablu raste progresivno s povećanjem  $d_{1,3}$ , dok vrijeme u min. po  $m^3$  progresivno opada sa  $d_{1,3}^3$ . Ova jedinična vremena su nezavisna od veličine skupine, jer motorna pila, bez obzira na broj radnika u skupini, mora da obavi određeni obim radova – radne operacije koje se odnose na rezanje drveta motornom pilom. Međutim, s povećanjem broja radnika u skupini, vremensko iskorišćenje motorne pile u toku radnog dana raste, jer veći broj radnika obavi i veći obim poslova u okviru kojih raste i učešće radova koji se obavljaju motornom pilom.

Ova zakonitost ima izvjesnog uticaja na jediničke troškove sječe i izrade sortimenata. Povećanjem vremenskog iskorišćenja motorne pile opadaju fiksni materijalni troškovi rada motorne pile po  $1 m^3$ . S ovog aspekta, u cilju smanjenja troškova, bilo bi potrebno organizovati rad na sjeći i izradi u većim sjekačkim



skupinama. Međutim, kao što proizlazi iz izračunatih normi rada, učinak po jednom radniku opada s povećanjem skupine, što dovodi do povećanja troškova licičnih dohodaka. Dakle, optimalnom veličinom sjekačke skupine može se smatrati skupina kod koje se postižu minimalni ukupni troškovi po jedinici proizvoda. S obzirom na pomenute parametre i naše globalne uslove rada (sječa relativno debelih stabala), sjekačka skupina 1 + 1 može se smatrati optimalnom. U izuzetnim slučajevima, kad se radi o velikom učeštu ručnog rada, kao, na pr.: kod velikog napada prostornog drveta koje se cijepa ručno ili kod zimskog ručnog koranja, dolaze u obzir i sjekačke skupine 1 + 2, a rijedje i 1 + 3.

Pogonsko vrijeme motorne pile u satima po radnom danu u zavisnosti od  $d_{1,3}$  predstavlja krivu liniju koja raste sa  $d_{1,3}$  do njegove vrijednosti od 45 do 50 cm, a zatim opada. Ovaj vid korelaceone zavisnosti uslovljen je tehnologijom rada. Najmanje učešće ručnog rada kod  $d_{1,3}$  od 50 cm (kora se samo ovršak do 20 cm debljine), objašnjava optimalno iskorišćenje motorne pile upravo kod tog prsnog prečnika. Kod potpunog koranja pretpostavljamo, takođe, krivolinijsku zavisnost s blago izraženom konkavnošću.

Dobijeni rezultati upućuju, dalje, na zaključak da smanjenje učešća ručnog rada doprinosi, pored ostalog i smanjenju materijalnih troškova rada motorne pile, zbog njenog boljeg vremenskog iskorišćenja.

Rezultati istraživanja vremenskog iskorišćenja motorne pile u zavisnosti od organizacije rada i  $d_{1,3}$  dati su u tabeli 29.

## 5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Osnovno na što upućuju dobijeni rezultati jeste da radne operacije izrade sortimenata treba, svugdje gdje to dozvoljavaju terenski uslovi rada, prenosići iz sjećine na šumsko stovarište i tamo ih obavljati. Razlozi za to su višestruki.

Izrada sortimenata na šumskom stovarištu, u poređenju sa izradom u sjećini, obavlja se po znatno povoljnijim (lakšim) uslovima rada, što doprinosi znatnom povećanju produktivnosti rada i, adekvatno tome, smanjenju troškova izrade. Čak i pod uslovom da se rad na stovarištu obavlja istim sredstvima za rad kao i u sjećini, razlika u produktivnosti rada pri izradi bukove tehničke oblovine može da iznosi, u

VREMENSKO ISKORIŠĆENJE MOTORNE PILE U ZAVISNOSTI OD  
PRSNOG PREČNIKA I VELIČINE SJEGAČKE SKUPINE

Tabela 29.

| Tehnol.<br>rada: | Sječa stabala i izrada sortimenata u sječini kod panja<br>bez koranja deblovine prečnika od 20 do 60 cm |                  |                 |                        |                  |                 |                        |                  |                 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Uslovi<br>rada:  | Jela, smrča, zimska sječa, nagib terena mali, granatost<br>stabala srednja                              |                  |                 |                        |                  |                 |                        |                  |                 |
| D<br>1,3<br>cm   | Organ. rada 1 + 1   |                  |                 | Organ. rada 1 + 2      |                  |                 | Organ. rada 1 + 3      |                  |                 |
|                  | P <sub>v</sub><br>MP u  | Stepen<br>iskor. | K <sub>pv</sub> | P <sub>v</sub><br>MP u | Stepen<br>iskor. | K <sub>pv</sub> | P <sub>v</sub><br>MP u | Stepen<br>iskor. | K <sub>pv</sub> |
|                  | % RV  | s/RD             |                 | % RV                   | s/RD             |                 | % RV                   | s/RD             |                 |
| 15               | 14,37   | 1,15             | 0,14            | 28,13                  | 2,25             | 0,28            | 41,00                  | 3,28             | 0,41            |
| 20               | 20,50   | 1,64             | 0,21            | 36,00                  | 2,88             | 0,36            | 48,13                  | 3,85             | 0,48            |
| 30               | 27,87   | 2,23             | 0,28            | 44,62                  | 3,57             | 0,45            | 57,50                  | 4,60             | 0,58            |
| 40               | 36,87   | 2,95             | 0,37            | 54,37                  | 4,35             | 0,54            | 62,50                  | 5,00             | 0,63            |
| 50               | 38,50   | 3,08             | 0,39            | 54,75                  | 4,36             | 0,55            | 63,50                  | 5,08             | 0,64            |
| 60               | 35,50   | 2,84             | 0,36            | 49,62                  | 3,97             | 0,50            | 60,00                  | 4,80             | 0,60            |
| 70               | 30,13   | 2,41             | 0,30            | 43,50                  | 3,48             | 0,44            | 53,00                  | 4,24             | 0,53            |
| 80               | 25,00   | 2,00             | 0,25            | 36,75                  | 2,94             | 0,37            | 45,25                  | 3,62             | 0,45            |

zavisnosti od terenskih prilika u sječini, 100% i više (uporedi tabele 5. i 15).

Otvorenost radnog mjesta i koncentracija predmeta rada, koja se postiže na stovarištu, osnovni su preduslov za ekonomski opravданu primjenu mehanizovanih sredstava za rad. Tako, na primjer, kad je riječ o izradi sortimenata, stovarište pruža mogućnost zamjene ručne izrade prostornog drveta mehaničkim cjeplalicama. Isto takom u zavisnosti od stepena koncentracije drvne mase, na stovarištu je moguća primjena mašinskog koranja četinarskog drveta. Radi se, dakle, o mogućnosti mehanizovanja dviju najtežih i najskupljih faza izrade sortimenata, koje se u sječini i u našim uslovima rada izvode isključivo manuelnim radom.

Iako nije konstatovano u ovim istraživanjima, poznata je činjenica da krojenje i izrada sortimenata (posebno liščarskih) na stovarištu doprinose povećanju vrijednosti proizvoda. Razlozi za to su mogućnosti bolje kontrole proizvodnje i primjene stručnijeg krojenja sortimenata. Naime, kad koncentrisane izrade na stovarištu opravdano je da krojenje izvode specijalno obučeni radnici - specijalisti, dok

krojenje u sječini obavljaju radnici – sjekači.

Izrada drvnih sortimenata na stovarištu uslovljava privlačenje cijelih debala ili transportnih dužina, što doprinosi boljem iskorišćenju traktora u fazi privlačenja i, s tim u vezi, znatnom smanjenju troškova ove, inače, najskuplje faze rada.

Izrada sortimenata na stovarištu ima i svoje trgovачke aspekte. Naime, kod izrade sortimenata na stovarištu dana je mogućnost sortiranja izrađenih sortimenata po kvalitetu i dimenzijama, što doprinosi efikasnijoj manipulaciji, bržem i jeftinijem utovaru i prevozu drveta.

Povećanje produktivnosti rada u svim fazama, koje je uslovljeno izradom sortimenata na stovarištu, doprinosi znatnom smanjenju potrebne radne snage, i to upravo one koja je u najvećoj mjeri izložena svim nedaćama uslova rada u šumi. Ovo je jedan od glavnih razloga da se najteže i najdangubnije operacije izrade prenose od panja na stovarište i dalje iz stovarišta u pogone za preradu drveta. Tako, na primjer, u mnogim slučajevima se izrada prostornog drveta obavlja u pogonu za hemijsku preradu drveta. U šumi se obavlja još ono najneophodnije – sječa i prerezivanje na odgovarajuće dužine, odnosno sječa i izrada prostornog drveta u dugom obliku stanju. Isto tako, koranje pilanskih trupaca prenosi se iz sječine u pilanu, gdje se vrši mehaničko koranje na instaliranoj Cambio mašini.

Izrada drvnih sortimenata na stovarištu, za razliku od sječe i izrade u sječini kod panja, pretpostavlja sinhronizovano odvijanje pojedinih faz tehnološkog procesa rada, bez "uskog grla" u proizvodnji. Zbog toga, nova tehnološka rješenja zahtijevaju precizno stručno planiranje rada, koje se bazira na preciznim tehničkim normama rada. Postojeće norme rada, koje se koriste u našoj praksi, predstavljaju aproksimativne vrijednosti za šire kategorije uslova rada i ne izražavaju dovoljno zakonitosti između radnog uticaja i uticajnih faktora. Zato postojeće norme rada ne odgovaraju svojoj svrsi kad se radi o savremenim tehnologijama i preciznom planiranju rada.

Dr Božidar Kulušić, dipl.ing.

UNTERSUCHUNG VON ARBEITSVERFAHREN BEI HOLZFAELLUNG UND  
HOLZAUFARBEITUNG IN REINEN BUCHENWAELDERN UND MISCH-  
WAELDERN VON BUCHE, TANNE UND FICHTE IN DER S.R.B.u.H.

Zusammenfassung

Die Tatsache, dass Mechanisierung der Arbeitsverfahren eine der wichtigsten Komponenten der Arbeitsrationalisierung ist und da eine wirtschaftlich gerechtfertigte Anwendung von Maschinen mit bestimmten Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation verbunden ist, stellen die Forstwirtschaft vor das immer wieder aktuelle Problem der Arbeitsmaschinenauswahl wie auch der Art und Weise ihrer Anwendung bezüglich gegebener Bestands - und Gelaendeverhältnisse.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Untersuchungen von verschiedenen Arbeitsverfahren bei Holzfaellung und - Aufarbeitung in reinen Buchenwäldern und Mischwäldern von Buche, Tanne und Fichte in der B.u.H., die durch Anwendung von zeitgemässen Arbeitsmaschinen in der Forstbenutzung bedingt sind. Das Untersuchungsziel dabei ist, festzustellen, welche organisatorischen Formen von Holzfaellung und - Aufarbeitung angewendet werden und unter welchen Bedingungen sie optimal sind.

Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse lässt sich schliessen, dass die Arbeitsproduktivität und die Produktionskosten primär von Arbeitsgegenstand - Konzentration abhängig sind. In Anbetracht der globalen Gelaende - und Bestandsverhältnisse und damit in Verbindung der Schlagarten, die in den genannten Wäldern ausgeübt werden, ist eine bedeutendere Massenkonzentration durch die Holzaufarbeitung auf Lagerplätzen zu erreichen. Eine derartige Holzaufarbeitung ermöglicht erfolgreiche maschinelle Nadelholzentrindung und Holzspaltung, was im Bestand bei hiesigen Verhältnissen nicht möglich ist. Weiterhin ist die Holzaufarbeitung auf Lagerplätzen im Ganzen produktiver und der Gesamtwert erzeugter Sortimente höher als bei Aufarbeitung im Bestand. Andererseits setzt die Aufarbeitung von Holz auf einem Lagerplatz die Langholz-Rückemethode voraus, was zur besseren Auslastung des Schleppers beiträgt und eine wesentliche Kostensenkung in dieser ansonst teuersten Phase herbeiführt. Durch die allgemein erhöhte Arbeitsproduktivität wird der Bedarf an Arbeitskraft kleiner, was in der Zeit der Arbeitskraftverknappung besondere Bedeutung zukommt.

## LITERATURA

- Kovač, I.  
Winkler, I.: Normiranje rada u šumsko-privrednim organizacijama; Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija SR Hrvatske - Zagreb;
- Krivec, A.: Priprava dela in nova tehnologija gozdne proizvodnje; Gozd.vest. 1971. št.1.
- Krivec, A.: Načrtovanje, sečenje in transport lesa; Gozd.vest.1973. št.2.
- Kulušić, B.: Planiranje sječe u okviru izrade izvedbenog projekta; Narodni šumar, br.7-9, Sarajevo, 1973.
- Kulušić, B.: Uticaj zapremine komada na radni učinak pri privlačenju drveća savremenim šumskim traktorima; Narodni šumar,br. 3-7, Sarajevo, 1972.
- Nikolić, S.: Aktuelni tehnoško-ekonomski problemi iskoriščavanja šuma; Poslovno udruženje šumarstva i drvne industrije, Beograd, 1971.
- Nikolić, S.: Racionalizacija i normiranje rada u iskoriščavanju šuma; Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu, Beograd, 1965. br.57.
- Pfeiffer, K. u.  
Chappuis, I.B.: Moderne Holzernte.
- Eidgenoessische Anstalt fuer das Forstliche Versuchswesen, Birmensdorf ZH. Berichte d.Abt. Forstbetrieb Nr.66.1971.
- Rebula, E.: Izboljševanje tehnologije pri sečenji in izdelavi gozdnih sortimentov; Gozd.vest. 1971. št. 9-10.
- Turk, Z.: Racionalizacija iskoriščavanja planinskih gozdov; Gozd.vest. 1971. št.1.
- Turk, Z.: Mehanizirana obdelava oblovine iglavcev in njena ekonomičnost; Ljubljana, 1974.
- Vypel, K.: Ueberlegungen zur Rentabilität der mechanischen Entrindung; Allg. Forstzeitung 1969., s.143.

## PRILOZI

Prilog 1.

SJEĆA I OBRADA STABALA TE IZRADA DRVNIH  
SORTIMENATA U SJECINI KOD PANJA

Datum: \_\_\_\_\_ Stablo br.: \_\_\_\_\_ Vrijeme snim. od: \_\_\_\_\_  
 Dan: \_\_\_\_\_ Vrsta drv.: \_\_\_\_\_ do: \_\_\_\_\_  
 Vrem.pril.: \_\_\_\_\_ Odmor od: \_\_\_\_\_ Snim.vrijeme: \_\_\_\_\_  
 Pr.dn.temp.: \_\_\_\_\_ do: \_\_\_\_\_ Greška snimanja: + . . . . . %

| Vrsta vremena | oz<br>n<br>vr. | Radnici |   |   |   |   |   |   | Pogon.<br>vrije.MP | Nagib terena |   |   |
|---------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------------------|--------------|---|---|
|               |                | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                    | m            | s | v |
| 1             | 2              | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   | 9                  |              |   |   |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Pripr.- zav.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stablo                |
| Prelaz                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $D_{1,3} = \text{cm}$ |
| Pr.rad.mj.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $D_s = \text{cm}$     |
| Rušenje st                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $H = \text{m}$        |
| Ustava                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $V = \text{m}^3$      |
| Kresanje gr.<br>s obrtanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gr: m s v             |
| Koranje drv.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tehn. oblovin.        |
| Krojenje                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ds l v<br>trupci      |
| Trupljenje                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Dor.tehn.obl.               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Šumski red                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duga obl.gradj.       |
| Raz.i prav<br>prost.drv.    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Cijep.i dor.<br>prost.drv.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jamsko drvo           |
| Sort.i slag.<br>prost.drv.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Iz teh.raz.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potroš.               |
| Iz org.raz.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | goriva Prost. drvo    |
| Fiziološki                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mazivo                |
| Predasi                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Neopravdani                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Interval:                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | snimač:               |

## IZRADA DRVNIH SORTIMENTA NA STOVARIŠTU

Datum: \_\_\_\_\_ Stablo br.: \_\_\_\_\_ Vrijeme snim. od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 Dan: \_\_\_\_\_ Vrsta drv.: \_\_\_\_\_ Snimljeno vrijeme = \_\_\_\_\_  
 Vrem.prilike: \_\_\_\_\_ Odmor od \_\_\_\_\_ Razlika vrem. u min. = \_\_\_\_\_  
 Pros.temp.: \_\_\_\_\_ " do \_\_\_\_\_ Greška snim. (+ %) = \_\_\_\_\_

| VRSTA<br>VREMENA | O | R a d n i c i |   |   |   |    |   | Pogon.<br>vrijeme<br>MP | Podaci o<br>deblu i<br>sortimentu |
|------------------|---|---------------|---|---|---|----|---|-------------------------|-----------------------------------|
|                  | Z | 1             | 2 | 3 | 4 | Sa | 8 |                         |                                   |
| 1                | 2 | 3             | 4 | 5 | 6 | 7  |   |                         |                                   |

Pripr. završno

DEBLO

Pokret.deblo

Br.

Ds

cm

L

m'

V

m<sup>3</sup>

SORTIMENT

Krojenje

Pripr.oblovine  
za truplј.

TRUPCI

Trupljenje

Ds

v

Obrada tehn.  
oblovine

cm

m'

m

Razvl.i sort.  
tehn.oblovineRazmj.i prer.  
prost.drvetaPokretanje  
prost.drvetaCjep.i obrada  
prost.drvetaSort.i slag.  
prost.drveta

Sa JAMSKO

Uredjivanje  
stovarištaPotroš.  
smješe: Duga obl.gr.Iz organiz.  
razlogaIz tehn.  
razloga

Predasi

Potroš.  
maziva Prost.drv

Fiziološki

Neopravdani

Osnovno (fiziološko) radno vrijeme

Prekidi

Interval:

Sa

Snimač :

OBRADNA TABE LA

Prilog 3.

| Stabla                | Sortimenti            | Osnovno radno vrijeme (ORV) u min | Dod. rad. vriji. (DV) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tehn. obl.            | Vrijeme stabla        | Vrijeme sortirnog                 | Oprav. prekidi        |
|                       | Sjeća stabala         | Obrađa stabal.                    |                       |
| Broj                  | D <sub>1,3</sub> (cm) | Bonitet                           |                       |
| L (m <sup>3</sup> )   | V (m <sup>3</sup> )   | Ptič. oblovinja                   |                       |
| Duga oblja            | gradje                | gradje drvo                       |                       |
| Pli. oblovinja        | jmnsko drvo           | jmnsko drvo                       |                       |
| Bonitet               | Prelazi               | Prelazi                           |                       |
| D <sub>1,3</sub> (cm) | Prir. rad.            | Prir. rad.                        |                       |
| V (m <sup>3</sup> )   | Rušenje st.           | Rušenje st.                       |                       |
| L (m <sup>3</sup> )   | meseta                | meseta                            |                       |
|                       | Ollob. usrtava        | Ollob. usrtava                    |                       |
|                       | Kresenje gran.        | Kresenje gran.                    |                       |
|                       | s obrtnjem            | s obrtnjem                        |                       |
|                       | Korane drveće         | Korane drveće                     |                       |
|                       | Uspostava             | Uspostava                         |                       |
|                       | sums. reda            | sums. reda                        |                       |
|                       | debela                | debela                            |                       |
|                       | Prezivjanje st.       | Prezivjanje st.                   |                       |
|                       | oblovine              | oblovine                          |                       |
|                       | Dodata tehni.         | Dodata tehni.                     |                       |
|                       | opreded               | opreded                           |                       |
|                       | Cijepanje i           | Cijepanje i                       |                       |
|                       | slaganje i            | slaganje i                        |                       |
|                       | Sortiranje i          | Sortiranje i                      |                       |
|                       | Pripr.-zavarisno      | Pripr.-zavarisno                  |                       |
|                       | vriljeme              | vriljeme                          |                       |
|                       | Iz organizacija.      | Iz organizacija.                  |                       |
|                       | razloga               | razloga                           |                       |
|                       | Iz tehničkih          | Iz tehničkih                      |                       |
|                       | potrebe               | potrebe                           |                       |
|                       | Fizičke               | Fizičke                           |                       |
|                       | predati               | predati                           |                       |
|                       | Sa                    | Sa                                |                       |